

Objava podataka i informacija Banke sa stanjem na dan 31.12.2018. godine

Banja Luka, 31.05.2019. godine

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Podaci i informacije o Banci	3
2.1. Opšte informacije o Banci	3
2.2. Vlasnička struktura i organi upravljanja Bankom	7
2.3. Politike naknada	9
2.4. Strategija i politike za upravljanje rizicima Banke	14
2.5. Kapital	43
2.6. Kapitalni zahtjevi i adekvatnost kapitala	46
2.6.1. Iznosi kapitalnih zahtjeva i stope kapitala	47
2.6.2. Ukupna i prosječna izloženost Banke	48
2.6.3. Geografska podjela izloženosti	49
2.6.4. Podjela izloženosti prema vrstama djelatnosti druge ugovorne strane	50
2.6.5. Preostala ročnost izloženosti druge ugovorne strane	51
2.6.6. Bruto izloženosti po značajnim privrednim granama	52
2.6.7. Promjene po ispravkama vrijednosti tokom perioda	53
2.6.8. Izloženosti prije i poslije korišćenja kreditne zaštite	53
2.6.9. Informacije o finansijskoj poluzi	54
2.7. Likvidnosni zahtjevi	54
2.8. Založena i nezaložena imovina	54

1. Uvod

Izveštaj o podacima i informacijama UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu (u daljem tekstu: Izveštaj i Banka) je sačinjen u skladu sa:

- Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke objavljenom u Službenom glasniku Republike Srpske broj 89/2017 dana 27.09.2017.godine i
- Uputstvom za popunjavanje obrazaca uz Odluku o objavljivanju podataka i informacija banke objavljenom dana 15.04.2019. godine na internet stranici Agencije za bankarstvo Republike Srpske: www.abrs.ba/sr/category/c174

Kvantitativni podaci u Izveštaju prikazani su na propisanim obrascima.

Podaci su dati u hiljadama KM, ukoliko to nije drugačije navedeno.

Ključni pokazatelji poslovanja, kao i kvantitativni podaci o upravljanju rizicima u poslovanju, objavljeni su u Godišnjem izvještaju Banke za 2018. objavljenom na internet stranici:

<https://www.unicreditbank-bl.ba/sr/o-nama/poslovanje/finansijski-izvjestaji.html>

2. Podaci i informacije o Banci

2.1. Opšte informacije o Banci

Kao pravni sljedbenik prve banke izgrađene na ovom području „Privilegovane zemaljske banke za BiH – Filijala Banja Luka“ osnovane 1910. godine, Banka ima najdužu tradiciju bankarskog poslovanja u Bosni i Hercegovini. U istoriji dužoj od 108 godina, ova banka je prošla kroz nekoliko različitih transformacija i uspješno poslovala u različitim pravnim i organizacionim oblicima.

Od 1. juna 2008.godine Banka posluje pod nazivom: UniCredit Bank a.d. Banja Luka i ima sljedeći zaštitni znak, koji se koristi u pravnom prometu i službenim odnosima:



Sjedište Banke je u Banjoj Luci, ulica Marije Bursać broj 7.

Banka pripada evropskoj bankarskoj grupi UniCredit čije je sjedište u Italiji (u daljem tekstu: Grupa).

Predmet poslovanja Banke obuhvata djelatnosti kako slijedi:

- primanje novčanih depozita i drugih novčanih sredstava;
- davanje i uzimanje kredita, finansijski lizing;
- davanje svih oblika novčanog jemstva;
- kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca i kapitala za svoj ili tuđi račun;
- usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa novca;
- kupovina i prodaja strane valute;
- izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove);
- čuvanje i upravljanje hartijama od vrijednosti i drugim vrijednostima;
- usluge finansijskog menadžmenta;
- kupovina i prodaja hartija od vrijednosti;
- zastupanje u osiguranju; i
- ostale aktivnosti koje proizlaze iz gore navedenih poslova.

Navedene djelatnosti Banke su klasifikovane u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/13) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 9/13 i 33/13), kako slijedi:

- 64.19 Ostalo novčano poslovanje,
- 64.91 Finansijski zakup (lizing),
- 64.92 Ostalo odobravanje kredita,
- 64.99 Ostale finansijske uslužne djelatnosti osim osiguranja i penzionih fondova,
- 66.12 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima,
- 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u finansijskim uslugama, osim osiguranja i penzionih fondova,
- 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju.

Naprijed navedene aktivnosti Banka obavlja unutar Bosne i Hercegovine, kao i u međunarodnim transakcijama u skladu sa zakonskim odredbama i dozvolom za rad Banke.

Poreski identifikacioni broj Banke je 4400958880009, a PDV broj je 400958880009.

Žiro račun Banke kod Centralne banke BiH je 551 000 99999999 32.

Banka je svoje poslovanje organizovala po segmentima u skladu sa metodologijom UniCredit Grupe, i to:

1. Korporativno i investiciono bankarstvo,
2. Maloprodaja i
3. Ostalo.

Segment Korporativnog i investicionog bankarstva posluje sa velikim i srednjim domaćim poslovnim subjektima, javnim i finansijskim sektorom, kao i sa internacionalnim klijentima kojima, uz proizvode finansiranja, takođe nudi proizvode iz domena globalnog transakcionog bankarstva i finansijskih tržišta.

Posredstvom poslovnih centara Istok i Zapad strukturisanih prema geografskoj i privrednoj povezanosti, Banka pokriva cijelo područje Republike Srpske i vodi poslovne odnose sa više od hiljadu klijenata, velikih i srednjih po veličini prihoda.


Segment Maloprodaje za klijente obezbjeđuje široku paletu proizvoda i usluga, kroz dva područja poslovanja Lično i Preduzetničko bankarstvo, upravlja mrežom poslovnih jedinica i direktnim kanalima distribucije poput bankomata, mobilnog i elektronskog bankarstva.

Poslovna mreža Banke tokom 2018. godine je bila podijeljena u 6 regija, koje su dalje podijeljene na filijale i agencije locirane širom Republike Srpske, sa ukupno 36 organizacionih jedinica na kraju 2018. godine. Od 29.12.2018. godine poslovna mreža Banke je redefinisana u četiri nove, geografski i privredno bolje povezane regije: banjalučko-prijedorsku, dobojsko-gradišku, sarajevsko-bijeljinsku i trebinjsko-fočansku.


Segment Ostalo obuhvata: kapital i rezerve, Upravljanje aktivom i pasivom, ostale centralizovane operacije, te ostalu imovinu i obaveze koje nisu pridružene drugim segmentima.

Na dan 31. decembra 2018. godine, Banka se sastojala od Centrale u Banjoj Luci (sa sjedištem u Ulici Marije Bursać broj 7), 31 filijale i 5 agencija (31. decembar 2017: 32 filijale i 5 agencija).

Poslovna mreža Banke prikazana je na karti ispod, a spisak poslovnih jedinica dat je na kraju ovog dokumenta.



Organizaciona struktura Banke na dan 31. decembar 2018. godine



2.2. Vlasnička struktura i organi upravljanja Bankom

U strukturi kapitala jedan akcionar je većinski vlasnik koji raspolaže sa 98,463% kapitala Banke, a 66 akcionara ima ukupno učešće od 1,537% i spadaju u kategoriju „malih akcionara“.

Banka u svom kapitalu nema prioritetnih akcija.

Nominalna vrijednost po akciji iznosi 700,00 KM, a knjigovodstvena vrijednost jedne akcije na dan 31.12.2018. godine iznosila je 1.201,00 KM.

Zadnje trgovanje akcijama na Banjalučkoj berzi bilo je u julu 2018. godine po cijeni od 1.201,00 KM po jednoj akciji, a prosječna cijena trgovanja u 2018. godini je bila 1.401,00 KM po jednoj akciji.

U narednoj tabeli prikazani su akcionari Banke koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu:

Vlasnička struktura			
Red. Br.	Ime / naziv akcionara koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu	% učešća	
		Obične akcije	Prioritetne akcije
1.	UniCredit S.p.A. Milano, Italija	98,463	-

Struktura akcionarskog kapitala prema vlasničkoj strukturi akcionara na dan 31.12.2018. godine data je u narednoj tabeli:

Akcionarski kapital prema vlasničkoj strukturi akcionara	000 KM	%
- državni kapital	-	-
- privatni kapital	97,019	99,96
- zadružni kapital	36	0,04
Ukupno	97,055	100,00

Struktura akcionarskog kapitala prema porijeklu kapitala na dan 31.12.2018. godine data je u narednoj tabeli:

Akcionarski kapital prema porijeklu	000 KM	%
- domaći akcionari	1,419	1,46
- strani akcionari	95,636	98,54
Ukupno	97,055	100,00

Organi upravljanja Bankom

U skladu sa Zakonom o bankama RS i Statutom Banke, organi upravljanja Bankom su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Banke. Pored organa upravljanja, Banka ima i Odbor za reviziju i druge odbore u skladu sa propisima i internim aktima.

Skupštinu Banke čine akcionari koji posjeduju ukupno 138.650 akcija, pri čemu jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Na dan 31.12.2018. godine Banka je imala ukupno 67 akcionara sa pravom glasa, od kojih većinski akcionar posjeduje 136.519 akcija sa pravom glasa, a 66 malih akcionara raspolažu ukupno sa 2.131 akcijom sa pravom glasa.

Nadzorni odbor biraju akcionari na Skupštini Banke na period od četiri godine, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje i rad Uprave, a čine ga predsjednik i četiri člana.

Na dan 31.12.2018. godine Nadzorni odbor Banke čine:

Članovi Nadzornog odbora Banke		
Red. broj	Ime i prezime	Kratka biografija (ili link na kojem je objavljena)
1.	Pasquale Giamboi	Pasquale Giamboi je imenovan na funkciju predsjednika Nadzornog odbora Banke u oktobru 2017. godine. Obavljao je funkciju direktora UniCredit Banca per la Casa S.p.A. U periodu od marta 2011. do oktobra 2013. godine, Pasquale Giamboi je obavljao funkciju direktora Maloprodaje u UniCredit Bulbank AD. Prije toga je obavljao različite funkcije u okviru UniCredit-a. Od februara 2018. godine je član Nadzornog odbora UniCredit Bank Slovenija d.d.
2.	Laura-Kristina Orlić	Laura-Kristina Orlić je karijeru u UniCreditu započela 1998. godine u Zagrebačkoj banci d.d. Funkciju direktora Učenja i razvoja u Ljudskim resursima preuzela je 2004. godine. Od 2012. godine, obavljala je funkciju rukovodioca u okviru programa UniQuest u UniCreditu u Torinu, Italija. Od januara 2015. do septembra 2016. godine, obavljala je funkciju direktora Ljudskih resursa za Podršku bankarskom poslovanju za zemlje Centralno Istočne Evrope, u UniCreditu u Beču, Austrija. Od oktobra 2016. godine, obavlja funkciju direktora Ljudskih resursa za zemlje Centralno Istočne Evrope u UniCreditu u Beču, Austrija.
3.	Daniel Svoboda	Daniel Svoboda je karijeru u UniCreditu započeo u julu 1999. godine u Bank Austria Creditanstalt AG. Funkciju direktora Upravljanja rizicima u FactorBank AG je obavljao od augusta 2003. do marta 2007. godine, a od aprila 2007. do oktobra 2009. godine funkciju direktora odjeljenja za rizike u UniCredit Leasing Slovakia a.s. Od novembra 2009. godine je obavljao funkcije u UniCredit Bank Austria AG, a od jula 2016. godine obavlja funkciju direktora Monitoringa i specijalnih plasmana Grupe za Centralno Istočnu Evropu.
4.	Perica Rajčević	Perica Rajčević je rođen 1977. u Trebinju gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a magistarsku i doktorsku tezu iz oblasti monetarne i teorijske ekonomije odbranio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U profesionalnoj karijeri bio je izvršni direktor u preduzeću za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Bts Mediteran", šef Kabineta predsjednika Narodne Skupštine Republike Srpske, direktor filijale Agencije za osiguranje depozita BiH. Bio je narodni poslanik u sedmom sazivu NSRS, te delegat u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u ime BiH. U periodu 2012-2017. godine bio je član Upravnog Odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske, te rukovodilac tima za isplatu depozita posle oduzimanja dozvola za rad "Bobar banci" i "Banci Srpske". Autor je i koautor preko 10 naučnih radova iz oblasti monetarne, teorijske ekonomije i javnih finansija.
5.	Zoran Vasiljević	http://www.unibl.org/fis/zaposlen/1346-zoran-vasiljevic

Uprava Banke organizuje rad, vodi poslovanje i zastupa Banku.

Upravu Banke imenuje Nadzorni odbor, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Članovi Uprave Banke u 2018. godini su:

Članovi Uprave Banke		
Red. broj	Ime i prezime	Kratka biografija (ili link na kojem je objavljena)
1.	Gordan Pehar	https://www.unicreditbank-bl.ba/sr/o-nama/banka/uprava.html
2.	Siniša Adžić	https://www.unicreditbank-bl.ba/sr/o-nama/banka/uprava.html
3.	Sladjan Stanić	https://www.unicreditbank-bl.ba/sr/o-nama/banka/uprava.html
4.	Nevena Nikše	https://www.unicreditbank-bl.ba/sr/o-nama/banka/uprava.html
5.	Tsvetelin Petyov Minchev	https://www.unicreditbank-bl.ba/sr/o-nama/banka/uprava.html

Odbor za reviziju sastoji se od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine.

Na dan 31.12.2018. godine Odbor za reviziju Banke čine:

Članovi Odbora za reviziju	
Red. broj	Ime i prezime
1.	Jelena Poljašević
2.	Ante Križan
3.	Antonija Matoškin

U skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, Nadzorni odbor Banke je uspostavio sljedeće odbore:

- Odbor za imenovanja
- Odbor za rizike i
- Odbor za naknade.

Članovi ostalih odbora Nadzornog odbora	
Odbor za imenovanja	Učestalost zasjedanja
1. Laura-Kristina Orlić, predsjednik	Po potrebi, najmanje jednom godišnje.
2. Pasquale Giamboi	
3. Anita Grabner	
Odbor za rizike	Učestalost zasjedanja
1. Daniel Svoboda, predsjednik	Po potrebi, najmanje jednom u šest mjeseci.
2. Pasquale Giamboi	
3. Slađan Stanić	
Odbor za naknade	Učestalost zasjedanja
1. Laura-Kristina Orlić, predsjednik	Po potrebi, najmanje jednom godišnje.
2. Pasquale Giamboi	
3. Anita Grabner	

2.3. Politike naknada

1) Informacije vezane za postupak koji se odnosi na donošenje politike naknada, kao i broj sastanaka održanih od strane nadzornog odbora ili skupštine akcionara vezano za politike naknada i njihovo provođenje

Na osnovu Zakona o bankama Republike Srpske („Sl.gl.RS“ br. 4/17 i 19/18) i Odluke o politici i praksi naknada u banci („Sl.gl.RS“ br. 75/17) Banka je uspostavila proces koji se tiče upravljanja naknadama, a čija su osnovna načela definisana Politikom naknada.

U skladu sa navedenom regulativom, Politika naknada je usvojena na sjednici Nadzornog odbora održanoj 30.10.2018. Politika naknada je temeljena na Politici naknada UniCredit Grupe, uz prethodnu detaljnu analizu i usaglašavanje sa lokalnim regulatornim zahtjevima.

Usvajanju Politike naknada prethodili su sljedeći koraci:

- Usaglašavanje sa ostalim funkcijama u Banci: Praćenje usklađenosti i sprečavanje pranja novca, Pravni poslovi, Upravljanje finansijama
- Razmatranje od strane Odbora na naknade (i upućivanje Nadzornom odboru na usvajanje Prijedloga Odluke)
- Utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2018. godinu od strane Nadzornog odbora (i upućivanje Skupštini Banke na davanje saglasnost)

- Davanje saglasnosti Skupštine Banke na prijedlog Odluke o usvajanju Politike naknada
- Usvajanje Politike naknada od strane Nadzornog odbora.

Odbor za naknade radi redovno godišnje revidiranje Politike naknada. Politika naknada daje generalni okvir i načela plaćanja i nagrađivanja, a s ciljem osiguravanja transparentnosti u primjeni sistema plaćanja i nagrađivanja.

Odbor za naknade imenovan je od strane Nadzornog odbora, a čini ga dva člana Nadzornog odbora i direktor Ljudskih resursa. Odbor je zadužen za pripremu prijedloga politika i odluka vezanih za plate, naknade, nagrade i druga primanja zaposlenih. Sjednice odbora prethode sjednicama Nadzornog odbora, na kojima se usvajaju bilo kakvi akti vezani za područje plata i naknada. U toku 2018.godine Odbor za naknade je održao 4 sjednice.

Skupština akcionara je na dvije sjednice u toku 2018.godine razmatrala odluke i druge materijale vezane za politike naknada i njihovo provođenje. Na prvoj sjednici u aprilu 2018.godine, Skupština je dala saglasnost na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada za isplatu svim zaposlenima za 2017. godinu, te usvojila Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2017. godinu. Na drugoj sjednici u oktobru 2018.godine Skupština je dala saglasnost na prijedlog odluke o usvajanju Politike naknada za 2018.godinu.

Osim Politike naknada, kojom su definisane osnovne smjernice, usvojeni su i drugi akti kojima se detaljnije regulišu proces nagrađivanja i to:

Pravila Sistema nagrađivanja Grupe za 2018. godinu za band Senior Vice President

Pravila nagrađivanja za identifikovane radnike za 2018. godinu.

2) Informacije o vezi između plate i uspješnosti, između ostalog najvažnije ciljeve uspješnosti koje je potrebno ostvariti za isplatu varijabilne naknade, broj zaposlenih na koje se varijabilne nagrade odnose, te kako se te naknade mijenjaju u odnosu na uspješnost poslovanja banke

Članom 2. Politike naknada definisana su osnovna načela i pravila politike naknada:

- Naš sistem vrijednosti bazira se na poštenju kao održivom uslovu za pretvaranje dobiti u vrijednost za naše akcionare.
- Strategija naknada je ključna za ojačavanje i zaštitu ugleda te stvaranje dugoročne vrijednosti za sve akcionare
- Kroz odgovarajuće mehanizme naknada želimo stvoriti radno okruženje koje prihvata sve vrste različitosti, te koje potiče i oslobađa individualni potencijal kako bi privukla, zadržala i motivisala globalno visoko kvalifikovane radnike koji mogu stvoriti kompetitivnu prednost.
- Nagraditi one koji u provođenju održivog poslovanja primjenjuju standarde dosljednog etičnog ponašanja.
- Politika naknada je podrška kvalitetnoj politici upravljanja rizicima te dugoročnoj strategiji.
- Kako bi se osigurala konkurentnost i učinkovitost mehanizama naknada, kao i transparentnost i interna pravednost, u svima članicama UniCredit Grupe, pa tako i u Banci, primjenjuju se sljedeća načela održivog ponašanja i poslovanja:
 - jasno i transparentno upravljanje kroz djelotvorne korporativne i organizacijske strukture upravljanja, kao i kroz jasno i striktno upravljanje i pravila;
 - usklađenost s regulatornim zahtjevima i načelima dobrog poslovnog ponašanja, štiteći i poboljšavajući ugled kompanije, kao i izbjegavanje ili upravljanje sukobima interesa između uloga unutar Banke ili prema klijentima;
 - kontinuirano praćenje tržišnih trendova i praksi, te svijesti o međunarodnim praksama, s ciljem formulisanja konkurentnih naknada, kao i transparentnosti i interne pravednosti;
 - održivo plaćanje za održive rezultate kroz održavanje konzistentnosti između nagrade i rezultata, te između nagrada i stvaranja dugoročne vrijednosti za akcionare, kao i kroz poboljšanje postignutog rezultata i sredstava kojima su ti rezultati postignuti;
 - motivacija i zadržavanje svih radnika, s posebnim težištem na talentima i resursima ključnim za ostvarenje misije, s ciljem da se privuku, motivišu i zadržavaju najbolji resursi sposobni za postizanje misije kompanije u skladu s vrijednostima Grupe.

Način utvrđivanja plate radnika je definisan Pravilnikom o radu Banke, gdje je u članu 57. navedeno:

- Plata za redovan rad može biti određena kao: osnovna plata ili individualna plata
- Osnovna plata osigurava novčanu nadoknadu za vrijednost i složenost zadataka pojedinog nivoa zanimanja i uslove rada za puno radno vrijeme. Osnovna plata je startna plata platnog razreda u koji je smješten nivo zanimanja na koji je radnik raspoređen
- Svim radnicima istog platnog razreda određuje se ista osnovna plata i utvrđuje se ugovorom o radu
- Individualna plata je veća od osnovne plate i osigurava kompenzaciju za lični radni doprinos u realizaciji ugovorenih individualnih ciljeva, te za dostignuti stepen potrebnih ključnih kompetencija. Individualna plata se određuje u okviru raspona platnog razreda prema nivou zanimanja na koje je radnik raspoređen.

Za svakog radnika se definiše set ciljeva, koji su povezani sa 5 fundamentalnih vrijednosti UniCredita:

1. „Klijent na prvom mjestu/Customers first“,
2. „Razvoj ljudi/People development“,
3. „Saradnja i sinergija/Cooperation and Synergies“,
4. „Upravljanje rizicima/Risk management“ i
5. „Izvršenje i disciplina/Execution and Discipline“.

Kod ocjenjivanja individualne uspješnosti definiše se 4-6 individualnih ciljeva, te rukovodilac za svakog radnika procjenjuje uspješnost.

Individualna uspješnost se procjenjuje na skali od 5 ocjena – „Značajno iznad očekivanja“, „Iznad očekivanja“, „U skladu sa očekivanjima“, „Djelimično ispunjava očekivanja“ i „Ispod očekivanja“. Pravo na isplatu bonusa ostvaruju radnici ocijenjeni minimalno ocjenom „U skladu sa očekivanjima“, kojih je u 2018.godini bilo 370.

Pravilima nagrađivanja definisani su „Ulazni uslovi“ za isplatu varijabilne nagrade, odnosno ostvarenja Grupe i Banke koja trebaju biti dostignuta da bi se aktivirao proces nagrađivanja za pojedinu godinu.

3) Informacije o odnosu između fiksnog i varijabilnog dijela naknada

Tačkom 2.2.1. Politike naknada definisan je odnos između fiksnog i varijabilnog dijela naknada, kako slijedi: „Prema Odluci o politici i praksi nadoknada u Banci, maksimalan iznos varijabilnih naknada ne smije prelaziti iznos fiksnog dijela naknada. Za kontrolne funkcije Banke (Interna revizija, Upravljanje rizicima i Praćenje usklađenosti i sprečavanje pranja novca) primjenjuje se konzervativniji pristup, fiksna naknada ne može biti manja od dvije trećine ukupne naknade. Funkcija ljudskih resursa se ne smatra kontrolnom funkcijom na lokalnom nivou, međutim, usljed strožijih kriterijuma definisanih na nivou Grupe, odnos između promjenljive i fiksne kompenzacije će biti predmet smjernica Grupe. Usvajanje odnosa od 1:1 između varijabilne i fiksne kompenzacije ne smije imati nikakav uticaj na sposobnost Grupe da nastavi da poštuje sva pravila prudenijala, posebno zahtjeve za kapital.“

4) Informacije o kriterijumima uspješnosti na kojima se zasnivaju prava na akcije, opcije na akcije ili varijabilni dio naknade i

5) Opis, kriterijumi i obrazloženje varijabilnog dijela naknada ili bilo kog drugog oblika nenovčane naknade

Tačkom 2.2.2. Politike naknada definisana je Održivost varijabilnih naknada: „Uspješnost se mora ocijeniti na osnovu dobiti prilagođene za rizik, te je potrebno predvidjeti sisteme i mehanizme usklađene za rizik.

Sistemi nagrađivanja ne smiju ni na koji način podsticati preuzimanje rizika većeg od onog planiranog strategijom Grupe, te moraju biti u skladu s okvirom apetita za rizik (Risk Appetite Framework “RAF”).“

Nadalje, tačkom 2.2.2.1. Definisane ciljeva za procjenu uspješnosti opisane su osnovne smjernice procesa definisanja ciljeva na osnovu kojih se procjenjuje uspješnost i donosi odluka o isplati varijabilne naknade.

„Ciljevi za procjenu uspješnosti moraju se utvrditi na osnovu sljedećih postavki:

- smatrati klijenta središnjom tačkom misije, stavljajući zadovoljstvo klijenta u središte svih sistema nagrada, na svim nivoima, internim i eksternim;
- definisati planove nagrađivanja usmjerene na budućnost koji uspostavljaju ravnotežu između postignutih internih ključnih pokretača vrijednosti i spoljnih mjerila za stvaranje vrijednosti u odnosu na tržište;
- koristiti apsolutna i relativna mjerila uspješnosti, pri čemu se relativna mjerila uspješnosti baziraju na poređenju s rezultatima grupe ravnopravnih učesnika na tržištu;
- uspješnost posmatrati na osnovu godišnjih rezultata te s obzirom na rezultate tokom dužeg vremenskog perioda;
- uključiti uticaj pojedinaca/poslovnih područja na cjelokupnu vrijednost povezanih poslovnih grupa i organizacije u cjelini;
- održavati odgovarajuću kombinaciju ekonomskih ciljeva i ne-ekonomskih (kvantitativnih i kvalitativnih) ciljeva uspješnosti uzimajući u obzir ostala mjerila uspješnosti, npr. upravljanje rizicima, poštovanje vrijednosti Grupe i ostalih ponašanja;
- Od ključnog je značaja da se izbjegnu ciljevi povezani sa ekonomskim rezultatima za kontrolne funkcije (Interna revizija, Upravljanje rizicima i Praćenje usklađenosti i sprečavanje pranja novca) i za funkciju sa kontrolnom ulogom (Ljudski resursi)
- osigurati nezavisnost između funkcija prodaje i podrške („front“ i „back office-a“) kako bi se osigurala djelotvorna provjera i izbjegli sukobi interesa, s posebnim naglaskom na aktivnosti trgovanja, kao i osigurati odgovarajući nivo nezavisnosti funkcija zaduženih za provođenje kontrolnih aktivnosti;
- utvrditi primjeren omjer između kratkoročnih i dugoročnih varijabilnih naknada, što je primjenjivo i relevantno na osnovu tržišnih i poslovnih specifičnosti te domene odgovornosti, a u skladu s dugoročnim interesima Grupe.

Tačkom 2.2.2.2 Politike naknada definisane su osnovne smjernice za procjenu uspješnosti.

Procjena uspješnosti mora se provesti na osnovu sljedećih postavki:

- detaljne procjene uspješnosti na profitabilnosti, finansijskoj stabilnosti i održivosti te ostalim pokretačima održivog poslovanja s posebnim naglaskom na rizik, trošak kapitala i efikasnost;
- definisati fleksibilan sistem nagrađivanja na način da se utvrde nivoi isplate s obzirom na ukupne rezultate uspješnosti Grupe, zemlje/divizije i individualne uspješnosti, primjenjujući meritokratski pristup selektivnom nagrađivanju na osnovu postignute uspješnosti;
- dizajnirati sistem podsticaja za postavljanje minimalnih graničnih vrijednosti ispod kojih će biti isplaćen multi bonus. Da bi se održali adekvatni nivoi nezavisnosti za kontrolne funkcije Banke, osigurava se maksimalni prag za progresivno smanjenje bonusa, koji se može spustiti i na nulu samo u prisustvu izuzetno negativnih situacija uz odobrenje Nadzornog odbora
- garantovati da procjene i ocjene vezane za nagrađivanje moraju biti, koliko je to moguće, na raspolaganju za provjeru od strane nezavisnih kontrola;
- ocijeniti sve sisteme nagrađivanja, programe i planove uzimajući u obzir način na koji doprinose ugledu cijele kompanije.

6) Ukupne naknade prema područjima poslovanja (stanovništvo, privreda, itd.)

U tabeli ispod prikazana su neto primanja zaposlenih za 2018. godinu po poslovnim područjima:

Red. br.	Poslovno područje	Ukupne neto naknade u 000 KM
1.	Maloprodaja	3.809
2.	Korporativno i investiciono bankarstvo	868
3.	Ostalo	4.991
	Ukupno	9.669

7) Zbir svih naknada po kategorijama zaposlenih, te informacije o naknadama podijeljene na upravu banke, nadzorni odbor i ostale zaposlene čije profesionalne aktivnosti imaju značajan uticaj na rizični profil banke, uključujući:

- Ukupan iznos naknada za finansijsku godinu, podijeljen na fiksnu i varijabilnu naknadu i broj zaposlenih na koje se odnosi navedeni iznos
- Iznose varijabilnih naknada raspoređene po vrstama (novac, akcije, opcije i drugi oblici varijabilne naknade)
- Diskrecione penzije pogodnosti dodijeljene tokom finansijske godine, broj korisnika takvih isplata i najveća pogodnost dodijeljena pojedinačnom zaposlenom

Ukupan iznos neto naknada za 2018. godinu po kategorijama zaposlenih prikazan je u tabeli ispod:

Red. br.	Kategorija zaposlenih	Ukupne neto naknade u 000 KM
1.	Uprava Banke	739
2.	Ostalo ključno rukovodstvo	349
3.	Ostali radnici	8.581
	Ukupno	9.669
4.	Nadzorni odbor	46

Ukupan iznos naknada za 2018. godinu, podijeljen na fiksnu i varijabilnu naknadu i broj zaposlenih na koje se odnosi navedeni iznos prikazan je u tabeli ispod:

Red. Br.	Vrsta naknade	Ukupne neto naknade u 000 KM	Broj primalaca
1.	Fiksna naknada *	8.927	433
2.	Varijabilna	742	365
	Ukupno	9.669	

*Fiksna naknada uključuje, pored plate, regres za godišnji odmor i prazničnu isplatu.

U tabeli ispod prikazan je iznos varijabilnih naknada za 2018. godinu raspoređen po vrstama:

Red. br.	Vrsta varijabilne naknade	Neto iznos u 000 KM
1.	Novac	706
2.	Akcije	36
3.	Opcije	-
4.	Ostalo	-
	Ukupno	742

Banka nema diskrecionih penzionih pogodnosti dodijeljenih tokom finansijske godine.

8) Broj zaposlenih čije naknade iznose 100.000 KM (neto iznos) ili više u finansijskoj godini

U 2018. godini ukupno 4 radnika Banke su imala ukupna neto fiksna i varijabilna primanja u iznosu preko 100.000 KM.

2.4. Strategija i politike za upravljanje rizicima Banke

1) Strategije upravljanja rizicima i apetit za rizik Banke

Banka je u svom poslovanju izložena rizicima vezanim za uređenje tržišta, zakonsku regulativu, političku i privrednu stabilnost tržišta, kreditnu sposobnost klijenata i druge faktore, a od stepena uspješnosti upravljanja ovim rizicima u najvećoj mjeri zavisi i uspješnost i stabilnost njenog poslovanja u cjelini.

Strategijom upravljanja rizicima Banka uspostavlja okvire sistema upravljanja rizicima u cilju obezbjeđenja osnova za efikasnu identifikaciju, mjerenje i procjenu rizika kojima je izložena u svom poslovanju.

Osnovna uloga strategije upravljanja rizicima je pronalaženje optimalnog odnosa između prinosa i rizika, definisanje rizika kojima je Banka izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju u skladu sa apetitom za rizik i rizičnim profilom, uvažavajući pri tome principe upravljanja rizicima.

Strategija upravljanja rizicima i kontinuirana kontrola rizika su sastavni dio poslovanja Banke i sprovodi se kroz:

- Definisanje politika, procedura i ostalih internih akata kojima je opisan pristup svim rizicima na nivou Banke i njenih organizacionih dijelova
- Uspostavljanje procesa upravljanja rizicima koji uključuje redovno i pravovremeno identifikovanje, mjerenje rizika i izradu stres testova, ublažavanje, praćenje i kontrolu rizika te izvještavanje o rizicima
- Formiranje adekvatne organizacione strukture za efikasno sprovođenje procesa i postupaka upravljanja rizicima i sistema unutrašnjih kontrola Banke.

Upravljanje kreditnim rizikom i strategija kreditnog rizika

Upravljanje kreditnim rizikom je ključna aktivnost poslovanja Banke. U svom radu, Banka poštuje principe utvrđene aktima Grupe usvojenim od strane relevantnih tijela Banke. Osnovni principi finansiranja, kao i etički principi kojih se Banka pridržava definisani su posebnim internim aktom.

Najvažniji principi finansiranja su:

- kreditni rizik se preuzima samo ako ukupni odnos sa klijentom ukazuje na adekvatan odnos preuzetog rizika i profita,
- preduslov za finansiranje svake transakcije je detaljno razumjevanje njenog ekonomskog smisla,
- kreditna sposobnost svakog klijenta mora biti procijenjena prije preuzimanja kreditnog rizika, a odgovarajući rejting mora biti dodijeljen prije puštanja kredita (ako je odgovarajući model dostupan kredit može biti odobren samo ako je klijentu dodijeljen kreditni rejting),
- svaki klijent mora biti analiziran sa aspekta pripadnosti grupi povezanih lica,
- u kreditni odnos sa klijentom, Banka ulazi samo ako postoji dovoljno informacija o njegovoj kreditnoj sposobnosti.

Kreditni proces u Banci je zasnovan na strogoj podjeli nadležnosti i odgovornosti u kreditnim poslovima između aktivnosti preuzimanja rizika za koje je odgovorna prodajna funkcija i aktivnosti upravljanja rizicima. Funkcija prodaje su sektori koji su odgovorni za uspostavljanje i upravljanje odnosima sa klijentima, a aktivnosti upravljanja kreditnim rizikom su u nadležnosti relevantnih odjeljenja u okviru Upravljanja rizicima koje se bave odobravanjem, praćenjem, restrukturiranjem i naplatom specijalnih plasmana, te kontrolom i izvještavanjem.

U cilju definisanja konzistentnih smjernica za kreditnu aktivnost i opšti okvir upravljanja rizicima, Banka donosi Strategiju upravljanja kreditnim rizikom za privredu i stanovništvo za svaku poslovnu godinu. Strategija obuhvata opšte smjernice za osnovne parametre upravljanja rizicima, principe analize kreditne sposobnosti svakog segmenta klijenata, ali i određenje prema smjeru razvoja pojedinog proizvoda, kao i detaljno razmatranje razvojne strategije portfolija po pojedinim industrijskim granama. Na ovaj način, Banka obezbeđuje da se realizacija usvojene poslovne politike odvija u okvirima koji će dovesti do prihvatljivog nivoa kreditnog rizika pojedinačnih plasmana i adekvatnom diverzifikacijom i opštim kvalitetom kreditnog portfolija.

Upravljanje tržišnim rizikom i strategija tržišnih rizika

Banka upravlja tržišnim rizikom u skladu sa uspostavljenom podjelom sistema limita po nosiocima rizika i prirodom aktivnosti koje oni obavljaju. Svrha upravljanja tržišnim rizikom je da se definiše nivo tolerancije za rizike koji proizilaze iz knjige banke i knjige trgovanja, koji je usklađen sa strateškim politikama Banke, te da se pravilno kontroliše takva izloženost.

Banka vrši monitoring tržišnog rizika na bazi dvije vrste scenarija:

- scenarija za upravljanje rizicima u redovnim okolnostima i
- scenarija za upravljanje rizicima u vanrednim okolnostima.

Strategija upravljanja tržišnim rizikom je razvijena u skladu sa propisanim regulatornim zahtjevima ABRS, te sveobuhvatnom strategijom preuzimanja i upravljanja rizicima u Banci propisanom od strane Grupe.

Prilikom definisanja strategije upravljanja tržišnim rizikom Banka je obuhvatila:

- ciljeve i osnovne principe u preuzimanju i upravljanju tržišnim rizikom,
- apetit za rizike Banke,
- toleranciju Banke prema riziku u skladu sa strateškim poslovnim ciljevima Banke,
- interni kapital alociran na tržišne rizike u odnosu na ukupne zahtjeve za internim kapitalom.

Strategija i upravljanje operativnim i reputacionim rizikom

U svrhu aktivnog upravljanja operativnim i reputacionim rizikom u svom poslovanju, Banka definiše sveobuhvatan sistem za njegovo efikasno praćenje i upravljanje.

S obzirom da operativni i reputacioni rizici, prema svojoj definiciji, nisu centralizovani na jednom organizacionom ili hijerarhijskom nivou, nego su distribuisani kroz cijelu Banku, sistem za njihovo upravljanje takođe obuhvata sveukupno poslovanje Banke i dio je dodijeljenih odgovornosti svih rukovodilaca Banke unutar njihovog poslovnog domena.

Sistem upravljanja operativnim rizikom obuhvata set internih akata, prikupljanje podataka o gubicima od operativnog rizika u bazu podataka, definisanje i praćenje indikatora operativnih rizika, procjenu operativnih rizika prije uvođenja novih proizvoda, sistema ili aktivnosti, te kontinuirano širenje svijesti o važnosti upravljanja operativnim i reputacionim rizikom putem različitih metoda edukacija (edukacije uživo za postojeće i nove radnike, elektronske edukacije i slično).

Banka definiše strategije operativnog i reputacionog rizika s ciljem smanjenja operativnog i reputacionog rizika.

Tržišni i operativni rizik je definisao, u saradnji s relevantnim organizacionim dijelovima, strategije operativnog i reputacionog rizika sa ciljem smanjenja i/ili predviđanja potencijalnog uticaja na Banku i:

- rane detekcije mogućih pokretača rizika u bliskoj budućnosti ili srednjoročno
- definisanja odgovarajućih aktivnosti na ublažavanju rizika i mehanizama monitoringa kroz definisanje ključnih indikatora rizika.

Definisanjem lokalne strategije, mjera za smanjenje rizika, kao i definisanjem indikatora operativnog rizika, vrši se monitoring rizika na kvartalnom ili mjesečnom nivou. Monitoring rizika putem ključnih indikatora rizika osigurava rano upozorenje o izloženosti operativnom riziku i omogućava preventivne aktivnosti i pravovremeno informisanje Uprave Banke i preduzimanje aktivnosti na smanjenju rizika.

Strategija upravljanja rizicima definiše osnovne ciljeve i osnovne principe upravljanja rizicima i sastavni je dio ukupne strategije poslovanja Banke. Strategija upravljanja rizicima usklađena je sa poslovnom strategijom Banke odnosno strateškim planom Banke, te poslovnom politikom koja proizilazi iz poslovne strategije Banke.

Apetitom prema riziku Banka definiše nivo rizika koji je spremna da prihvati u ostvarivanju svojih strateških ciljeva i poslovnih planova, uzimajući u obzir interes svojih klijenata i akcionara, kao i kapitalne i druge zahtjeve.

Apetit prema riziku Banke je definisan dosljedno sa Grupnim poslovnim modelom, procesom budžetiranja i ICAAP/ILAAP procesom. Appetit za rizik definisan je kroz sistem parametara kapitala, profitabilnosti/rizika i likvidnosti kao i limita tolerancije na rizik u okviru kojih rukovodstvo Banke treba da organizuje poslovanje Banke radi ostvarenja planiranih prihoda, neto dobiti i povrata na kapital, te održavanja zadovoljavajuće adekvatnosti kapitala.

Za ovu svrhu, apetit za rizik Banke je integrisan u proces budžetiranja sa ciljem da usmjerava izbor željenog profila Banke prema prinosu i riziku u skladu sa ambicijom i procesom budžetiranja. Primarna odgovornost za lokalni apetit prema riziku (Lokalni RA) je na Banci i njenim odgovarajućim organizacionim funkcijama.

Struktura apetita za rizik Banke uključuje (podrazumijeva):

1. Izjavu o apetitu za rizik (RAS) – definiše poziciju Banke sa kvalitativne tačke gledišta u pogledu rizičnog profila usklađenog sa Grupnom strategijom, sa ciljem da istakne očekivanja zainteresovanih strana.
2. Ključne pokazatelje performansi (engl. Key performance indicators: u daljem tekstu: KPI) apetita za rizik sastavljene od seta KPI zasnovanih na analizi očekivanja internih i eksternih zainteresovanih strana.

Za svaki ključni pokazatelj definisani su različiti pragovi u smislu: *targeta*, *trigera* i *limita*. Pragovi se definišu kroz “top-down” proces koji se komunicira od strane Grupe, a Banka u skladu sa regulatornim okruženjem, supervizorskim zahtjevima i budžetskim apetitima komunicira “bottom-up” prijedlog.

- a) **Targeti (ciljevi)** predstavljaju nivo rizika koji je Banka spremna da prihvati u normalnim okolnostima u skladu sa ambicijom Banke. Oni su referentni prag za razvoj poslovanja i po pravilu predstavljaju budžetske parametre. Ciljevi su nivo koji se želi dostići tokom vremena.
- b) **Trigeri (pragovi upozorenja)** predstavljaju svojevrsni “early warning sistem” koji treba blagovremeno da ukaže na povećan rizik od narušavanja limita. Pragovi upozorenja aktiviraju prethodno definisani plan za nepredviđene okolnosti u slučaju prekoračenja istih.
- c) **Limiti** su granične tačke koje predstavljaju maksimalno prihvatljiv nivo rizika odnosno odstupanja od ciljanih (budžetiranih) vrijednosti. Predstavljaju čvrstu granicu čije prelaženje nije dozvoljeno.

Apetit za rizike Banke definiše se na godišnjem nivou, a svaka izmjena višegodišnjih planova Banke takođe zahtjeva izmjenu apetita rizika.

Postupak u slučaju prekoračenja pragova je definisan relevantnom procedurom za postavljanje i praćenje apetita rizika i otklanjanje prekoračenja.

Strategijom upravljanja rizicima su definisani osnovni principi postupka interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i interne procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP) Banke.

Banka redovno sprovodi proces interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP), odnosno utvrđuje iznos internog kapitala u skladu sa svojim rizičnim profilom i apetitom za preuzimanje rizika.

Faze ICAAP-a definisane Procedurom o ICAAP su:

1. utvrđivanje značajnih rizika,
2. mjerenje ili procjena pojedinačnog značajnog rizika i obračun internih kapitalnih zahtjeva za pojedinačne značajne rizike i njihovo stresno testiranje,

3. utvrđivanje ukupnog internog kapitala, tj. ukupnih internih kapitalnih zahtjeva kao zbir svih internih kapitalnih zahtjeva za pojedinačne značajne rizike,
4. poređenje ukupnih kapitalnih zahtjeva izračunatih u skladu sa Odlukom za izračunavanje kapitala banaka i ukupnih kapitalnih zahtjeva,
5. definisanje raspoloživog kapitala.

Izveštaj o ICAAP-u je predmet usvajanja od strane Nadzornog odbora i isti se dostavlja ABRS. Organizacioni dio Banke zadužen za izračun internih kapitalnih zahtjeva je Upravljanje rizicima.

Banka na godišnjem nivou radi analizu i procjenu svih rizika kojima je izložena u svom poslovanju s ciljem identifikacije novih rizika odnosno potvrde značajnosti rizika koji su identifikovani u prethodnoj godini, a imajući u vidu poslovne aktivnosti, karakteristike portfolia i profil rizičnosti. Značajnost rizika bazira se na relevantnosti rizika za Banku uzimajući u obzir poslovnu djelatnost i prirodu gubitaka koje bi mogli potencijalno da izazovu (kao što su rizik likvidnosti, reputacioni rizik, strateški rizik) i uspostavljenim kriterijima za kvantitativno mjerenje rizika (vezano za kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik, poslovni rizik, rizik nekretnina, rizik finansijskog ulaganja).

Rizici koji nisu kvantitativno mjerljivi su kvalitativno uključeni u ICAAP, pri čemu je Banka u skladu sa zahtjevima Odluke analizirala da li su uspostavljeni mehanizmi kontrole, praćenja i eskalacije vezano za identifikovani rizik, te jasno definisane mjere ublažavanja rizika, dok se za kvantitativno mjerljive značajne rizike izračunavaju interni kapitalni zahtjevi.

U procesu inventure rizika u 2018. godini Banka je prepoznala sljedeće značajne rizike u svom poslovanju:

- Kreditni rizik, koji uključuje: rizik neizvršenja (default risk), rizik koncentracije, kreditno-devizni rizik, rizik izloženosti prema državi, rizik druge ugovorne strane, rizik namirenja, rizik migracije, rezidualni rizik, koji je kvantitativno mjerljiv, materijalno značajan i za koji Banka računa interni kapital (izuzev za rezidualni rizik koji je kvalitativno uključen u ICAAP)
- Tržišni rizik koji podrazumijeva: rizik promjene deviznog kursa i rizik promjene kamatne marže, koji je kvantitativno mjerljiv, materijalno značajan i za koji Banka računa interni kapital
- Kamatni rizik u bankarskoj knjizi, koji je kvantitativno mjerljiv, materijalno značajan i za koji Banka računa interni kapital
- Rizik likvidnosti, značajan rizik koji je kvalitativno uključen u ICAAP obzirom da se procjena rizika likvidnosti obavlja kroz ILAAP proces
- Operativni rizik uključuje sljedeće komponente: interna i eksterna prevara, odnosi sa zaposlenim i sigurnost na radu, klijenti, proizvodi i poslovna praksa, štete na materijalnoj imovini, prekidi i narušavanja rada IT sistema, izvršenje, isporuka i upravljanje procesima, koji je kvantitativno mjerljiv, materijalno značajan i za koji Banka računa interni kapital
- Reputacioni rizik, značajan rizik koji je kvalitativno uključen u ICAAP
- Rizik usklađenosti poslovanja, značajan rizik koji je kvalitativno uključen u ICAAP
- Rizik pranja novca i finansiranja terorizma, značajan rizik koji je kvalitativno uključen u ICAAP
- Pravni rizik, značajan rizik koji je kvalitativno uključen u ICAAP
- Rizik nekretnina, koji je kvantitativno mjerljiv, materijalno značajan i za koji Banka računa interni kapital
- Strateški rizik, značajan rizik koji je kvalitativno uključen u ICAAP
- Poslovni rizik, koji je kvantitativno mjerljiv, materijalno značajan i za koji Banka računa interni kapital.

Banka redovno sprovodi proces interne procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP), odnosno utvrđuje iznos likvidnosti u skladu sa svojim rizičnim profilom i apetitom za preuzimanje rizika.

ILAAP se sprovodi u skladu sa pravilima Grupe i zahtjevima ABRS.

ILAAP proces uključuje:

- okvir upravljanja rizikom likvidnosti,
- toleranciju rizika likvidnosti,
- strategiju rizika likvidnosti,
- likvidnosne zaštitne slojeve i upravljanje kolateralom,
- monitoring likvidnosti,

- stres test likvidnosti,
- likvidnost i politiku interne raspodjele cijena,
- dnevno praćenje likvidnosti,
- pristup tržištima,
- unutargrupno praćenje likvidnosti,
- plan u slučaju kriznih situacija poslovanja,
- objelodanjivanje i nalaze revizije

Osnovne metrike po kategorijama rizika likvidnosti su:

Kategorija rizika likvidnosti	Metrika
Rizik kratkoročne likvidnosti	Operativne korpe ročnosti
Tržišni rizik	Rezerve za neočekivane odlive
Rizik dnevne likvidnosti	Intraday Liquidity (IDL)
Rizik strukturalne likvidnosti	Omjer između "raspoložive količine stabilnog finansiranja" i "potrebne količine stabilnog finansiranja"
Rizik poslovanja u kriznim situacijama	Rezerve za neočekivane odlive (dio operativne ročnosti)
Rizik koncentracije	Indikatori koncentracije
Unutargrupno finansiranje	Ograničenje maksimalnog iznosa finansiranja (engl.funding)

Upravljanje rizicima je zaduženo za monitoring svih ILAAP parametara uključujući i definiciju i monitoring ranih indikatora krize. Upravljanje aktivom i pasivom je zaduženo za monitoring, planiranje, projekciju i praćenje dnevne likvidnosti, te dugoročne operativne likvidnosti.

Testiranje otpornosti na stres postaje jedan od najznačajnijih elemenata upravljanja rizicima i osnov za donošenje strateških odluka Banke. Na ovaj način mjeri se uticaj određenih negativnih makroekonomskih scenarija, uključujući ekstremne, ali moguće događaje, po aktivu i pasivu Banke, čime se mjeri da li institucija ima dovoljno kapitala i/ili sredstava da izdrži simulirani šok ili scenario.

Stres testovi se sprovode jednom godišnje (i češće u slučaju potrebe), a rezultati se prezentuju Upravi Banke, a o konačnim rezultatima obavještava se i Nadzorni odbor kroz redovni godišnji izvještaj.

Stres testiranje pojedinačnih materijalno značajnih rizika sprovodi se u skladu sa metodologijama usklađenim sa pravilima Grupe, kao i važećom regulativom ABRS.

Cilj procesa stres testiranja je procjena ranjivosti Banke na neuobičajene ali moguće događaje pri čemu se analizira njen rizični profil. Shodno navedenom, testiranje otpornosti na stres sastavni je dio njenog procesa procjene interne adekvatnosti kapitala (tj, ICAAP). Metodologija Banke za testiranje otpornosti na stres i izbor scenarija usaglašeni su sa definicijom rizičnog profila Banke.

Banka godišnje provodi stres testiranje za sve kategorije rizika koje ulaze u strukturu obračuna internog kapitala (u daljem tekstu IC) odnosno ICAAP procesa, tj. rizike iz Stuba 1 i Stuba 2.

Cilj stres testa jeste provjera adekvatnosti kapitala i kapaciteta za preuzimanje rizika (u daljem tekstu: RTC) u stresnim uslovima, upoređujući stresirani IC i stresirani raspoloživi kapital (u daljem tekstu: AFR).

Prema tome, proces stres testiranja Banke podrazumijeva:

1. Definisane i opis scenarija koji će se primjeniti na sve rizike iz Stuba 1 i identifikovane značajne rizike iz Stuba 2 navedene ICAAP procesom banke, uključujući i stres test AFR
2. Stres testiranje pojedinačnih tipova rizika uz opis primjenjene metodologije
3. Agregacija iznosa stresiranih rizika i stres test raspoloživog kapitala (AFR)
4. Provjera adekvatnosti kapitala i kapaciteta za preuzimanje rizika (RTC limita) u stresnim uslovima i izvještavanje rezultata stresiranja nadležnim tijelima Banke kao i izvještavanje prema ABRS.

Za svaki stres test koji će se primjeniti, koriste se sljedeća makroekonomska scenarija:

1. osnovni scenario koji je najbliži osnovnom scenariju budžetiranja (predviđanja; engl. forecasting) i odnosi se na internacionalni makroekonomski scenario predviđanja (engl. baseline)
2. „Lančano širenje loših efekata“ scenario (engl. „Widespread Contagion“)
3. „Protekcijonizam, Usporavanje u Kini & Šok na rast u Turskoj“ scenario (engl. „Protectionism, China slowdown, Turkey shock“)
4. „Šok promjene kamatnih stopa“ scenario (engl. „Interest Rate Shock“).

Opis stresnih scenarija sastavni je dio metodologije stres testiranja Banke. Oslanjajući se na metodologiju Stuba 1, ICAAP stres testiranje podrazumijeva primjenu stresnih scenarija na komponente aktive Banke u smislu da se stresirani iznos kreditnog rizika prikazanog kroz iznos rezervisanja za kreditne gubitke (LLP), iznosi stresirane RWA za kreditni, tržišni i operativni rizik, te ostale stresirane pozicije P&L Banke dovode u takav odnos da prikazuju iznos stresiranog kapitala Banke.

U skladu sa metodologijom stres testiranja za svaki tip rizika koji je identifikovan kroz rizični profil banke procjenjuje se uticaj na stopu adekvatnosti regulatornog kapitala i kapacitet za preuzimanje rizika (RTC) kroz:

- stresirane vrijednosti AFR
- stresirane vrijednosti EK za svaku vrstu rizika.

Banka provodi i testiranje likvidnosti na stres kojim se mjeri da li raspoložive rezerve likvidnosti mogu amortizovati hipotetički nedostatak kratkoročnog finansiranja u određenom vremenskom okviru relevantnom za određeni scenario.

Stres test likvidnosti procjenjuje uticaj pojedinih makro i mikro ekonomskih scenarija na ukupnu likvidnosnu poziciju Banke sa ciljem ispitivanja sposobnosti Banke da nastavi poslovati u vrlo kritičnim uslovima (“going concern” perspektiva). Scenario po kome se vrši stres test može biti u rasponu od tzv. “Idiosyncratic events” (pad u povjerenju kupaca, pad rejtinga Holdinga ili povezanih banaka) do generalnih šokova na finansijskim tržištima. Izloženost Banke kombinacijom obje vrste scenarija se uzima u obzir.

Najčešća tehnika stres testa tržišnih rizika kvantifikuje uticaj bilo promjene u jednom faktoru rizika (analiza osjetljivosti) ili istovremenih promjena u nekoliko faktora rizika (analiza scenarija) na portfoliju. Nivo upozorenja za stres test (“STWL”) predstavlja maksimalno prihvatljiv gubitak na bazi ekstremnih tržišnih scenarija. Svrha je da se uspostave granice apsorpcije ekonomskog kapitala do nivoa prihvatljivog ekonomskog gubitka.

Opseg stres testa za operativni rizik je definisan na način da pokriva:

- uticaj na bilans uspjeha potencijalnih budućih gubitaka, koje proizilaze iz rizika „provođenja“
- uticaj stresa na kapitalni zahtjev za operativni rizik kao posljedica promjena u makro-ekonomskom okruženju

Cjelokupnim procesom provođenja stres testiranja koordinira Upravljanje rizicima uz podršku funkcije Upravljanja finansijama u dijelu stres testiranja AFR.

2) Definicije pojedinačnih značajnih rizika u poslovanju Banke utvrđenih kroz ICAAP i upravljanje značajnim rizicima

Kreditni rizik (default risk)

Kreditni rizik (default risk) je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usljed neizvršavanja obaveza dužnika prema Banci.

Upravljanje rizicima Banke kontinuirano preduzima različite mjere i aktivnosti u cilju pronalaženja optimalnog balansa između ciljanog kreditnog rasta i povećanja stepena izloženosti različitim rizicima koji prate pomenuti rast. U skladu sa prethodno navedenim, proizilazi da se Banka najviše susreće, odnosno da je primarno izložena kreditnom riziku i da je stoga kvalitet upravljanja (identifikacija, ublažavanje i otklanjanje) istim od ključnog značaja za ostvarivanje postavljenih

ciljeva. Takođe, imajući u vidu performanse i karakteristike tržišta na kojem Banka posluje raste kompleksnost izazova i zahtjeva za unapređenjem u ovom segmentu upravljanja rizicima Banke.

U upravljanju kreditnim rizikom, u svakodnevnom poslovanju, Banka se rukovodi baznim principima i načelima koji su u funkciji prevencije rizika detaljnom i objektivnom analizom kreditne sposobnosti korisnika kredita, kao i ostalih učesnika u kreditnom zahtjevu, kvalitetom kolateralna, odnosno instrumenata obezbjeđenja, ali se ne ograničava samo na spomenute.

U dijelu monitoringa kreditnog rizika, fokus je na kontinuiranom unapređenju monitoring procesa u cilju pravovremene identifikacije poremećaja u poslovanju klijenta, a u segmentu upravljanja specijalnim plasmanima na unapređenju modela restrukturiranja i procesa naplate koji treba da osiguraju brži oporavak i veću efikasnost u naplati plasmana u zoni odgovornosti.

Imajući u vidu značaj i izloženost kreditnom riziku, Banka kontinuirano provodi odgovarajuće mjere na ublažavanju i prevenciji kreditnog rizika, ali i njegovom upravljanju kada je isti već nastao, kroz sljedeće grupe aktivnosti:

- unapređenje procesa koji su direktno i/ili indirektno vezani za kreditni rizik i usklađivanje sa lokalnom i Grupnom regulativom koja prati najviše evropske standarde u oblasti upravljanja kreditnim rizikom,
- provođenje seta različitih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje rizičnog profila Banke kroz dalje smanjenje neprihodujućeg portfolia,
- implementaciju alata koji imaju za cilj da osiguraju adekvatnu podršku cjelokupnom kreditnom procesu i na taj način doprinesu unapređenju sistema kontrole i upravljanja kreditnim rizikom,
- kontinuirano unapređenje procesa upravljanja kolateralima i kontinuirano unapređenje funkcije izvještavanja koje ima za cilj da kroz kvalitetno upravljačko izvještavanje osigura osnovu za bolje upravljanje kreditnim rizikom,
- kontinuirano unapređenje sistema internih kontrola,
- podizanje nivoa svijesti i kulture rizika u cijeloj Banci, u smislu njihovog prepoznavanja (identifikacija) i pravovremenosti, s tim da je fokus na prodajnom osoblju koje je ujedno i prvi filter/prva linija u upravljanju rizicima Banke čiji zadatak nije samo da ih prepozna već da njima i adekvatno upravlja u skladu sa datim kompetencijama.

Rezidualni rizik

Rezidualni rizik predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke ako su tehnike ublažavanja kreditnog rizika manje efikasne nego što se očekuje ili njihova primjena nedovoljno utiče na smanjenje rizika kojima je Banka izložena.

Ublažavanje rezidualnog rizika Banka provodi kroz uspostavljen proces upravljanja kolateralima u okviru Upravljanja rizicima, implementirajući standarde propisane evropskom regulativom i smjernicama ABRS.

Rizik koncentracije

Rizik koncentracije je rizik koji direktno ili indirektno proizilazi iz izloženosti Banke prema istom ili sličnom izvoru nastanka rizika, odnosno istoj ili sličnoj vrsti rizika, a odnosi se na izloženost prema jednom licu ili grupi povezanih lica, grupu izloženosti sa istim ili sličnim faktorima rizika, kao što su privredni sektori, geografska područja, vrste proizvoda i instrumenti kreditne zaštite, uključujući i indirektnu izloženost prema pružaocu kreditne zaštite.

U upravljanju rizikom koncentracije, u svakodnevnom poslovanju, Banka se rukovodi baznim principima i načelima koji su u funkciji disperzije rizika po pojedinim korisnicima kredita ili po grupama korisnika i po granama djelatnosti, a u skladu sa limitima definisanim od strane lokalnog regulatora i Grupe.

Kreditno-devizni rizik

Kreditno-devizni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usljed odobravanja plasmana u stranoj valuti ili valutnoj klauzuli i koji proizilazi iz dužnikove izloženosti deviznom riziku. Pored lokalne valute Banka odobrava kredite isključivo u valuti EUR odnosno EUR valutnoj klauzuli. U uslovima fiksne deviznog kursa između lokalne valute i valute EUR („currency board regime“) izloženost ovom riziku je svedena na

minimum, odnosno jedini rizik koji banka ima jeste rizik gubitka zbog neizvršenja obaveza izazvanih finansijskim poteškoćama klijenta (default risk).

Rizik migracije

Rizik migracije predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat ili kapital Banke zbog promjene fer vrijednosti kreditne izloženosti, a kao posljedica značajnog pogoršanja rejtinga klijenta. Za razliku od rizika neizvršenja (default) koji ukazuje na vjerovatnoću neizvršenja na bazi trenutnog rejtinga klijenta rizik migracije ukazuje na vjerovatnoću defaulta u slučaju promjene rejtinga klijenta. Takvo pogoršanje rejtinga rezultira depresijacijom sredstava koja su povezana sa klijentom jer je pogoršanje rejtinga povezano sa klijentovom nemoćnošću izmirenja kreditnih obaveza (engl. default).

Upravljanje i ublažavanje rizika migracije provodi se uspostavljenim procesima praćenja pojedinačnih klijenata, preduzimanjem aktivnosti u ranoj fazi identifikacije bilo kakvih signala upozorenja, te formiranjem kreditnih gubitaka u skladu sa identifikovanim nivoom rizika.

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke zbog promjene cijena na tržištu.

U procjeni tržišnih rizika Banka uzima u obzir:

- značajne promjene strategije tržišnih rizika Grupe, politika i veličine limita,
- potencijalni uticaj ovih promjena na rizični profil Banke i
- osnovne trendove na finansijskim tržištima i lokalnom tržištu.

Vrste tržišnog rizika relevantne za Banku su:

- devizni rizik (rizik promjene deviznog kursa) i
- rizik promjene cijena hartija od vrijednosti.

Devizni rizik je rizik od mogućih negativnih uticaja na finansijski rezultat i kapital Banke usljed promjene deviznog kursa. Banka je izložena riziku promjene kursa kroz transakcije u stranim valutama koje proizilaze iz kreditnih, depozitnih i aktivnosti trgovanja i ulaganja.

Upravljanje deviznim rizikom obuhvata praćenje i kontrolu individualnih pozicija u stranim valutama i ukupne devizne pozicije Banke. Limiti deviznog rizika postavljaju ograničenja na maksimalan iznos otvorene devizne pozicije po valutama. Otvorena pozicija se određuje na osnovu svih bilansnih i vanbilansnih pozicija. Svoje poslovne aktivnosti Banka usmjerava u pravcu minimiziranja neusklađenosti između stavki aktive i obaveza u stranim valutama ili sa ugovorenim valutnom klauzulom, vodeći računa i o rokovima dospjeća aktive i obaveza. Banka kontinuirano vrši monitoring deviznog rizika putem limita propisanih od strane ABRS i Grupe. Banka vrši testiranje otpornosti na stres deviznog rizika obuhvatajući depresijacijske i depresijacijske šokove za sve važnije pojedinačne valute i grupe valuta u skladu sa pravilima Grupe.

Upravljanje, kvantificiranje i limitiranje rizika promjene kamatne marže odnosno cijene hartija od vrijednosti Banka provodi u skladu sa metodologijom Grupe, mjereći uticaj kretanja kamatne marže na promjenu vrijednosti portfolija dužničkih hartija od vrijednosti, ograničavajući ulaganje u dužničke hartije od vrijednosti s obzirom na volumen i trajanje. Ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti Banka alokira u odgovarajući portfolio hartija od vrijednosti, te redovno sprovođi revalorizaciju ovih pozicija u bankarskoj knjizi.

Kamatni rizik u bankarskoj knjizi

Kamatni rizik u bankarskoj knjizi je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke po osnovu pozicija iz bankarske knjige usljed promjene kamatnih stopa.

Banka definiše strategiju upravljanja kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi u skladu sa ABRS i primjenom metodologije i modela Grupe.

Glavni cilj IRRBB strategije Grupe (Kamatni rizik u bankarskoj knjizi, engl: Interest Rate Risk in the Banking Book) je smanjenje štetnih uticaja na neto kamatni prihod usljed volatilnosti kamatnih stopa u višegodišnjem periodu.

Prilikom definisanja strategije upravljanja kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi Banka je obuhvatila analizu rizika kamatne stope sa dva aspekta:

- ekonomska vrijednost, kada promjene kamatnih stopa utiču na osnovnu vrijednost imovine, obaveza i vanbilansnih instrumenata jer se ekonomska vrijednost budućih novčanih tokova mijenja,
- zarada (NII), kada promjene kamatnih stopa utiču na zaradu usljed promjene neto kamatnog prihoda.

Metrike koje mjere izloženost riziku kamatne stope analiziraju potencijalne izmjene ekonomske vrijednosti (EV), i neto kamatnog prihoda (NII) ili zarade, uzimajući u obzir sve materijalne izvore rizika, naročito:

- Rizik ročne neusklađenosti ponovnog utvrđivanja kamatnih stopa (*repricing risk*) kojem je Banka izložena zbog ročne neusklađenosti dospjeća (za fiksne kamatne stope) i ponovnog vrednovanja (za promjenjive kamatne stope) pozicija imovine, obaveza, te dugih i kratkih vanbilansnih pozicija u bankarskoj knjizi,
- Rizik krive prinosa (*yield curve risk*) kojem je Banka izložena zbog promjene oblika i nagiba krive prinosa što može da naruši vrijednosti aktive i obaveza osjetljive na kamatnu stopu.
- Rizik osnove (*basis risk*) kojem je Banka izložena zbog razlike referentnih kamatnih stopa za instrumente sa sličnim karakteristikama u odnosu na ročnost ili vrijeme do sljedeće promjene kamatne stope;
- Rizik opcije (*optionality risk*) koji proizilazi iz opcija, uključujući ugrađene opcije u kamatno osjetljive pozicije (npr. krediti sa mogućnošću prijevremene otplate, depoziti sa mogućnošću prijevremenog povlačenja i sl.).

Upravljanje kamatnim rizikom Banka provodi putem uspostavljenog sistema analize strukture bilansa osjetljivo na promjenu kamatnih stopa, kontrole utvrđenih limita izloženosti kamatnom riziku i procjene uticaja promjene kamatnih stopa na neto kamatne prihode i kapital Banke, uvažavajući valutnu i ročnu strukturu bilansa.

Banka vrši testiranje otpornosti na stres kamatnog rizika obuhvatajući scenarija različitih šokova na kamatnim krivuljama.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usljed nesposobnosti Banke da ispunjava svoje dospjele obaveze, i to zbog povlačenja postojećih izvora finansiranja, odnosno nemogućnosti pribavljanja novih izvora finansiranja i otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva zbog poremećaja na tržištu. Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva obezbjeđivanje optimalne likvidnosti i realizaciju racionalne profitabilnosti.

Strategija upravljanja rizikom likvidnosti je razvijena u skladu sa propisanim regulatornim zahtjevima (od strane ABRS i Centralne banke BiH) i sveobuhvatnom strategijom preuzimanja i upravljanja rizicima u Banci (definisana od strane Grupe). Minimalno obuhvata definisanje ciljeva i principa u preuzimanju rizika likvidnosti i upravljanja istim.

Svrha strategije je definisanje i kroz interne akte regulisanje područja važnih za kvalitetno upravljanje izloženošću Banke riziku likvidnosti srazmjerno složenosti i obimu poslovanja, rizičnom profilu i utvrđenoj sklonosti Banke ka preuzimanju rizika, kako bi se stvorio okvir koji bi osigurao optimalan omjer kod preuzimanja rizika likvidnosti i poslovnih ciljeva Banke.

U skladu sa gore navedenim, osnovni ciljevi i principi u preuzimanju rizika likvidnosti i upravljanja istim su:

- a. kontinuirano upravljanje aktivom i pasivom s ciljem postizanja pokazatelja poslovanja u skladu sa strateškim planom Banke i uslovima ekonomskog okruženja,
- b. vođenje politike uravnoteženosti ročne strukture aktive i pasive Banke odnosno njenih novčanih tokova,
- c. obezbjeđenje optimalne likvidnosti u KM i stranim valutama u gotovini i na računima Banke,
- d. usklađenost sa svim pokazateljima likvidnosti propisanim od strane regulatora i/ili Grupe, te usklađenost sa definisanom tolerancijom izloženosti riziku likvidnosti,
- e. obezbjeđenje diverzifikovanosti strukture finansiranja i pristupa izvorima finansiranja,
- f. izrada planova izvora finansiranja usklađenih sa strategijom poslovanja Banke i redovnim poslovnim aktivnostima,
- g. uspostavljen primjeren proces odlučivanja o likvidnosti Banke te definisana zaduženja i odgovornosti za sve funkcije i organe uključene u upravljanje rizikom likvidnosti,

- h. uspostavljen sistem izvještavanja koji odgovornim funkcijama i organima omogućava da efikasno upravljaju rizikom likvidnosti,
- i. provođenje testiranja otpornosti na stres rizika likvidnosti,
- j. monitoring znakova ranog upozorenja za izloženost riziku likvidnosti kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje stresnih situacija koje mogu, između ostalog, biti izazvane tržišnim, sektorskim ili događajima vezanim uz ime,
- k. efikasno upravljanje rizikom likvidnosti u vanrednim situacijama koje mogu da ugroze likvidnost Banke, kroz definisanje plana postupanja Banke u slučajevima poremećaja likvidnosti,
- l. uspostavljanje primjerenog mehanizma raspodjele usklađenog sa uspostavljenim sistemom upravljanja rizikom likvidnosti i definisanom tolerancijom izloženosti Banke riziku likvidnosti.

Ciljevi i principi strategije upravljanja rizikom likvidnosti su podržani aktima Grupe i internim aktima Banke koji regulišu područje likvidnosti.

Operativni rizik

Operativni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usljed propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Banci, kao i usljed nastupanja nepredvidivih eksternih događaja, uključujući pravni rizik. Banka upravljanje operativnim rizicima vrši u skladu sa propisima ABRS i primjenom metodologije i modela Grupe.

U cilju ranog uočavanja povećanog rizika i potencijalnog izvora operativnih rizika u Banci, aktivnosti Banke su usmjerene na dalji razvoj elemenata sistema upravljanja operativnim rizicima i minimiziranja šteta od operativnih rizika kroz identifikaciju, mjerenje i izbjegavanje šteta od operativnih rizika, kroz identifikaciju novih ključnih indikatora operativnih rizika koje će Banka kontinuirano pratiti i modifikovati, i analiziranjem ključnih procesa u banci, identifikaciji rizika i definisanjem mjera za njihovo smanjenje.

Reputacioni rizik

Reputacioni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat ili kapital Banke usljed gubitka povjerenja u integritet Banke do kojeg dolazi zbog nepovoljnog javnog mišljenja o poslovnim praksama Banke ili aktivnostima članova organa Banke bez obzira da li postoji ili ne osnov za takvo javno mišljenje. S obzirom na značaj reputacionog rizika, i u skladu sa zahtjevima i standardima Grupe, Banka će intenzivno provoditi aktivnosti na povećanju svijesti o riziku i značaju upravljanja reputacionim rizikom kroz edukacije, kao i aktivnosti na smanjenju reputacionog rizika kroz implementaciju dodatnih specijalnih politika Grupe koje regulišu područje upravljanja reputacionim rizikom.

Banka definiše strategije operativnog i reputacionog rizika sa ciljem smanjenja operativnog i reputacionog rizika. Osnovne karakteristike strategija su sljedeće:

- efekti strategija su raspoređeni kroz višegodišnju perspektivu u smislu smanjenja operativnog rizika i gubitaka,
- baziraju se na strategijama za smanjenje operativnog i reputacionog rizika koje je Grupa definisala i vežu se za inicijative definisane u poslovnom planu Banke,
- zasnovane su na trendovima u poslovnom okruženju, činjenicama o trenutnim / potencijalnim operativnim rizicima i osnovnim rizicima koje je banka identifikovala, uzimajući u obzir postojeće / planirane / predložene inicijative za smanjenje rizika,
- definisane su u saradnji između Tržišnog i operativnog rizika i relevantnim poslovnim stranama u Banci.

Banka će implementirati strategije, mjere za smanjenje rizika kao i definisati indikatore operativnog rizika putem kojih će se vršiti monitoring efikasnosti strategija i monitoring razvoja rizika.

S obzirom da identifikovani rizici mogu izazvati i posljedice po reputaciju, njihovim smanjenjem se utiče i na smanjenje reputacionog rizika.

Pravni rizik

Pravni rizik predstavlja mogućnost nastanka gubitaka usljed kazni i sankcija proisteklih iz sudskih sporova po osnovu neispunavanja ugovornih i zakonskih obaveza, kao i usljed kazni i sankcija izrečenih od strane regulatornih organa.

Upravljanje ovim rizikom Banka provodi vlastitim stručnim ljudskim resursima uz angažovanje potrebnih eksternih pravnih i drugih stručnjaka, kao i opreznim formiranjem potrebnih rezervisanja na teret troškova za sve procijenjene očekivane gubitke po ovom osnovu.

Rizik usklađenosti poslovanja

Rizik usklađenosti poslovanja je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usljed propuštanja usklađivanja poslovanja sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje Banke, te internim aktima Banke, a posebno obuhvata rizik od sankcija ABRS.

Upravljanje rizikom usklađenosti poslovanja Banka je uspostavila u skladu s propisima ABRS i primjenom modela Grupe.

Rizik pranja novca i finansiranja terorizma

Rizik pranja novca i finansiranja terorizma podrazumijeva rizik od moguće pojave negativnih efekata na finansijski rezultat, kapital ili reputaciju Banke ukoliko se usluge Banke koriste u svrhu pranja novca i/ ili finansiranja terorizma (direktna ili indirektna upotreba poslovnog odnosa sa Bankom, transakcijom, uslugom ili proizvodom Banke). S obzirom na uspostavljene mehanizme preventivnog djelovanja i kontrola II nivoa, procese izvještavanja i eskalacije, te edukacije zaposlenih koje se održavaju u kontinuitetu (on-line i uživo), izloženost navedenom riziku svedena je na minimum.

Strateški rizik

Strateški rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usljed nepostojanja odgovarajućih politika i strategija, te njihovog neadekvatnog sprovođenja, kao i usljed promjene u okruženju u kojem Banka posluje ili izostanka odgovarajućeg reagovanja Banke na te promjene.

Banka koristi snagu Grupe, ime i potencijale, visoku stručnost i efikasnost Grupe kojoj pripada.

Vođena iskustvom poslovanja na ovom području, Grupa je razvila mehanizme za minimiziranje strateških rizika koji mogu nastati iz poslovanja supsidijarnih banaka.

Pomoću detaljno razrađenih poslovnih planova u koje se ugrađuju iskustva iz susjednih zemalja, izrađuju se oprezne procjene poslovanja supsidijarne banke. Ovi elementi dobijaju konkretan oblik putem analize tržišta, te se na taj način postiže optimalan koncept prilagođen odabranim segmentima tržišta.

Pored toga, Grupa raspolaže velikim potencijalom stručnih kadrova od kojih mnogi imaju i iskustvo stečeno u drugim zemljama, i ti kadrovi obavljaju dragocjen posao i obučavaju lokalne kadrove prema najboljim standardima Grupe. Uključivanjem lokalnih kadrova u poslove rukovođenja garantuje se razumijevanje specifičnosti tržišta i rizika.

Politika Grupe podržava supsidijarne banke da redovno koriste usluge stručnih konsultanata, kako bi im pomogli u boljem razumijevanju lokalnog tržišta i informisanju o promjenama u zakonskom, računovodstvenom i poreskom okruženju pojedine zemlje.

Strateški rizik je integrisan u lokalne procese Banke kroz Strateški plan poslovanja Banke (podlozan reviziji jednom godišnje), te pojedinačne strategije i politike upravljanja poslovanjem Banke. Formiranjem dodatnih odbora (kao što su Odbor za rizike, Odbor za upravljanje troškovima, Odbor za upravljanje promjenama) unaprijeđen je kontrolni mehanizam sagledavanja predmetnog rizika i prevencije njegovog nastanka.

Poslovni rizik

Poslovni rizik je negativna neočekivana promjena obima poslovanja i/ili profitnih marži Banke koja može dovesti do značajnih gubitaka i na taj način umanjiti tržišnu vrijednost Banke. Do poslovnog rizika, prije svega, može doći zbog značajnog pogoršanja tržišnog okruženja i promjena u tržišnoj konkurenciji ili ponašanju potrošača na tržištu.

Upravljanje poslovnim rizikom Banka provodi u skladu sa lokalnim propisima i modelima upravljanja iz Grupe.

Rizik nekretnina

Rizik nekretnina definiše se kao potencijalni gubitak koji rezultira iz fluktuacija tržišne vrijednosti portfolia vlastitih nekretnina Banke. Rizik nekretnina ne tretira nekretnine Banke kao kolateral.

Ublažavanje ovog rizika vrši se kontinuiranim ulaganjem u poslovne objekte Banke definisane poslovnim planom, te provođenjem redovnog godišnjeg testa impariteta vrijednosti nekretnina čime se utvrđuje realan preostali vijek trajanja osnovnih sredstava.

3) Organizaciona struktura upravljanja rizicima

Banka ima adekvatno i efikasno postavljenu organizacionu strukturu upravljanja rizicima sa precizno definisanim ovlaštenjima i odgovornostima Odbora/sektora/pojedinaca zaduženih za preuzimanje i upravljanje rizicima. Analogno tome, organizaciona struktura je uspostavljena na način da je upravljanje rizicima funkcionalno i organizaciono odvojeno od funkcije preuzimanja rizika, te je jasno utvrđenom podjelom poslova i dužnosti zaposlenih obezbijeđeno sprečavanje sukoba interesa.

Upravljačka tijela sa ulogom u procesu upravljanja rizicima u Banci su:

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Banke je odgovoran za uspostavljanje sistema upravljanja rizicima u Banci, kao i nadzor nad tim sistemom. Nadzorni odbor utvrđuje strategiju i politike za upravljanje ključnim vrstama rizika kojima je Banka izložena u svom poslovanju. Nadzorni odbor imenuje lice na višem rukovodnom nivou sa isključivim odgovornostima za upravljanje rizicima, kao i članove Odbora za rizike. Nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost za izloženost Banke prema svakom pojedinačnom licu ili grupi povezanih lica koja prelazi 10% kapitala Banke. Nadzorni odbor određuje vrstu, obim, oblik i učestalost izvještavanja o rizicima, usvaja izvještaj o ICAAP-u i plan oporavka Banke, koje dostavljaju nadležne funkcije u skladu sa donesenim internim aktima Banke. Pravilnik o radu Nadzornog odbora definisan je posebnim internim aktom Banke.

Uprava Banke

Uprava Banke sprovodi strategiju i politike za upravljanje rizicima usvajanjem procedura za upravljanje rizicima, odnosno identifikovanje, mjerenje i procjenu rizika, i obezbjeđivanjem njihove primjene. Uprava Banke zadužena je za periodični pregled, odnosno po potrebi predlaganje izmjena Strategije i Politike, te usvajanje izmjena procedura ostalih internih akata za upravljanje rizicima. Uprava Banke zadužena je za održavanje efikasnosti unutrašnjih kontrola ugrađenih u sistem upravljanja rizicima, uključujući i obezbjeđenje sigurnosti informacionih sistema. Pravilnik o radu Uprave Banke definisan je posebnim internim aktom Banke.

Odbor za rizike

Odbor za rizike izvještava Nadzorni odbor o sprovođenju strategije, adekvatnosti i načinu sprovođenja usvojenih politika i drugih procedura za upravljanje rizicima, kao i adekvatnosti i pouzdanosti cjelokupnog sistema za upravljanje rizicima. Pravilnik o radu Odbora za rizike definisan je posebnim internim aktom Banke.

Kreditni odbor


Važnu ulogu u procesu odobravanja plasmana ima Kreditni odbor, koji razmatra kreditne zahtjeve, donosi odluke o kreditnim zahtjevima u okviru svojih nadležnosti ili daje preporuku za viši nivo nadležnosti u odobravanju kreditnih poslova. Kreditni odbor Banke je tijelo sa najvećim ovlaštenjima za odobravanje plasmana i strategija naplate na nivou Banke za izloženosti utvrđene internim aktima. Pravilnik o radu Kreditnog odbora definisan je posebnim internim aktom Banke.

4) Organizacija Upravljanja rizicima

Upravljanje rizicima je organizovano kroz 3 organizacione jedinice i to:

- Odobranje kreditnog rizika, uključujući funkciju sprečavanja kreditnih prevara,
- Monitoring kreditnog rizika i upravljanje specijalnim plasmanima,
- Strateški, tržišni i operativni rizik, uključujući funkciju upravljanja kolateralima.

Sve organizacione jedinice odgovaraju direktno rukovodiocu Upravljanja rizicima imenovanom od strane Nadzornog odbora koji je isključivo zadužen za upravljanje rizicima, čime je obezbijeđeno izbjegavanje sukoba interesa i odvojenost aktivnosti upravljanja rizicima od ostalih redovnih poslovnih aktivnosti. Kako bi se obezbijedila nezavisnost funkcije validacije u odnosu na funkciju modeliranja, aktivnosti validacije modela su raspoređene direktno pod nadležnost rukovodioca Upravljanja rizicima.



Odobranje kreditnog rizika uključujući funkciju sprečavanja kreditnih prevara

Osnovna funkcija Odobranja kreditnog rizika (OKR) je upravljanje kreditnim rizikom kroz adekvatnu procjenu kreditnog rizika pri preuzimanju novih izloženosti, kao i kontrola i analiza izloženosti po postojećim plasmanima (pregledi) s ciljem smanjenja i sprečavanja mogućih gubitaka za Banku. Odobranje kreditnog rizika je zaduženo za uspostavljanje kvalitetnog i efikasnog kreditnog procesa, kao i kontinuirano unapređenje istog.

Kreditni proces u Banci zasnovan je na podjeli nadležnosti i odgovornosti u kreditnim poslovima između aktivnosti preuzimanja rizika za koje je zadužena prodajna funkcija i aktivnosti upravljanja rizicima za koje je zaduženo Odobranje kreditnog rizika (zastupljen princip „četiri oka“). Kreditni proces započinje sa pripremom i analizom kreditnog zahtjeva od prodajne funkcije na propisanom obrascu kreditnog zahtjeva.

Prilikom procjene kreditnog zahtjeva primarna je kreditna sposobnost dužnika odnosno procjena primarnih izvora otplate, dok se sredstva obezbjeđenja tretiraju kao sekundarni izvori otplate i služe samo kao podrška kreditu.

Primarni izvor otplate podrazumijeva procjenu kreditne sposobnosti dužnika kroz adekvatnu analizu klijenta (analiza finansijskih izvještaja i pokazatelja, analiza djelatnosti klijenta, analiza transakcije-zahitjeva klijenta).

Sredstvo obezbjeđenja ne može biti zamjena klijentovoj sposobnosti da izvršava obaveze. Analiza i procjena sredstava obezbjeđenja se vrši za svaki kreditni zahtjev na način da se obezbijede sve relevantne informacije o kolateralu kroz ekonomsko–pravnu analizu kolaterala (utvrđuje se tržišna vrijednost obezbjeđenja, kolateral faktor, materijalna vrijednost, pravni status).

Odobrovanje kreditnog rizika je odgovorno za donošenje odluka za plasmane u ličnim kompetencijama i davanje mišljenja/preporuka Kreditnom odboru za plasmane u nadležnosti Kreditnog odbora i plasmane koji zahtjevaju NBCO (neobavezujuće kreditno mišljenje) od strane Grupe, a sve u skladu sa odgovornostima definisanim Opštim pravilima za kreditiranje i ovlaštenjem za odobrovanje kredita i pojedinačnim odlukama odobrenim od strane Uprave banke. Odobrovanje kreditnog rizika je odgovorno za odobrovanje rejtinga za sve klijente pravna lica u standardnom portfoliju (kroz alat GWB). U saradnji s Monitoringom kreditnog rizika odgovorno je za prepoznavanje ranih signala upozorenja/anomalija i predlaganje klijenata na „watch“ listu.

Kreditni proces sa svim definisanim aktivnostima je propisan Procedurom kreditnog procesa za klijenta pravna lica i Procedurom rada za odobrovanje kredita fizičkim licima i uputstvima: Uputstvo za odobrovanje i puštanje kredita fizičkih lica kroz “Consumer finance” platformu i Uputstvo alternativnog procesa realizacije kredita fizičkih lica.

Prilikom analize i odobrovanja kreditnih zahtjeva, Odobrovanje kreditnog rizika je zaduženo za praćenje rizika koncentracije odnosno postupanje u skladu sa propisanim limitima definisanim Zakonom o bankama Republike Srpske i odlukama ABRS (velike izloženosti, limit izloženosti prema jednom ili grupi povezanih lica, limit prema Državi, maksimalno neobezbijedjene izloženosti, lica u posebnom odnosu sa Bankom).

Odobrovanje kreditnog rizika je odgovorno za redovno praćenje i izvještavanje o dužini trajanja kreditnog procesa u OKR-u. Izvještaj sadrži podatke o broju i volumenu odobrenih zahtjeva, % negativnih mišljenja, % iteracija i dužine trajanja procesa u OKR-u i mjesečno se prezentuje Kreditnom odboru.

U sklopu odobrovanja kreditnog rizika je i funkcija sprečavanja kreditnih prevara sa osnovnim zadacima:

- adekvatno funkcionisanje i unapređenje sistema sprečavanja kreditnih prevara,
- kontrola novih zahtjeva u cilju otkrivanja pokušaja kreditne prevare u segmentu Retail-a,
- otkrivanje prevara kod trećih strana, tj. ugovornih partnera,
- kontinuirana edukacija drugih zaposlenika Banke na temu kreditnih prevara,
- izvještavanje o broju i trendovima kreditnih prevara za segment Porodičnog bankarstva,
- saradnju sa ostalim organizacionim djelovima u Banci, sa ostalim članicama Grupe na temu kreditnih prevara,
- saradnja sa ostalim nadležnim eksternim tijelima na temu kreditnih prevara.

Funkcija sprečavanja kreditnih prevara je zadužena za izradu izvještaja o indikatorima potencijalnih kreditnih prevara i proces verifikacije za Kreditni odbor.

Izvještaj o indikatorima potencijalnih kreditnih prevara i Verifikacija je izvještaj koji se 3 puta godišnje priprema za Kreditni odbor. Izvještaj sadrži praćenje ključnih indikatora kreditnih prevara (3PD30, FPD30, 4PD30) po broju, volumenu, regijama i statistiku procesa verifikacije sa akcentom na broj i volumen negativnih verifikacija.

Monitoring kreditnog rizika i upravljanje specijalnim plasmanima

Monitoring kreditnog rizika je zadužen za sprovođenje kreditnog monitoringa nad klijentima Banke koji pripadaju Standard portfoliju i Pre-delinquency portfoliju za fizička lica i Standard portfoliju i portfoliju klijenata sa povišenim rizikom tzv. Watch list (WL) portfoliju za pravna lica.

Cilj monitoringa kreditnog rizika je rana identifikacija rizičnih klijenata i proizvoda, što omogućava Banci da preduzima adekvatne i pravovremene mjere na upravljanju rizičnim izloženostima. Mjere monitoringa sprečavaju pojavu pogoršanja kvaliteta kredita i povećanje troška kreditnog rizika, tako što se preduzimaju potrebne mjere u najranijoj mogućoj fazi, odnosno smanjuje se izloženost prema tim klijentima prije nego što dođe do pogoršanja.

Pri identifikaciji potencijalno rizičnih klijenata, Banka primjenjuje načela povezanih lica u skladu sa Procedurom za prikupljanje i evidentiranje podataka o međusobno povezanim licima klijentima Banke, te utvrđuje plasmane i potencijalnu izloženost prema klijentu i s njim povezanim licima i licima u posebnom odnosu sa Bankom.

Monitoring kreditnog rizika, odgovoran je za identifikaciju potencijalno rizičnih klijenata zajedno sa ostalim učesnicima u procesu monitoringa, definisanje monitoring klasifikacije, definisanje strategije za ublažavanje rizika (strategija prema klijentu i plan aktivnosti sa rokovima za izvršenje), prenos klijenata pravnih lica u Upravljanje specijalnim plasmanima, izvještavanje, te za provođenje ostalih aktivnosti u skladu sa procedurama monitoringa kreditnog rizika.

Proces monitoringa pravnih lica realizuje se kroz sljedeće faze:

- Identifikacija anomalija - anomalije su kvantitativni i kvalitativni pokazatelji, koji se dnevno analiziraju, kako bi se otkrili potencijalni problemi u otplati kredita.
- Analiza anomalija i WL klasifikacija – proces analize podrazumjeva analizu simptoma i uzroka pogoršanja ponašanja klijenta te procjenu sposobnosti klijenta za rješavanje problema.
- Utvrđivanje strategije za ublažavanje rizika - strategija prema klijentu i plan aktivnosti.
- Izvještavanje.

Monitoring kreditnog rizika organizuje dva puta mjesečno sastanke vezano za klijente koji kasne u plaćanju dospjelih obaveza na kojima učestvuju Odobravanje kreditnog rizika, Poslovni segmenti i Upravljanje specijalnim plasmanima. Cilj sastanaka je analiza razloga u kašnjenju plaćanja dospjelih obaveza, te revidiranje realizovanih aktivnosti, definisanje novih aktivnosti i postavljanje rokova za njihovu realizaciju, kao i definisanje daljnje poslovne strategije prema klijentu. Banka ima kreiran izvještaj, Pregled dospjelih obaveza pravnih lica, koji je dostupan svim učesnicima u procesu monitoringa.

Proces monitoringa fizičkih lica realizuje se kroz sljedeće faze:

- klasterizacija klijenata,
- identifikacija potencijalno rizičnih klijenata u PDL alatu (rana identifikacija anomalija – engl. Pre Delinquency),
- klasifikacija i analiza potencijalno rizičnih klijenata,
- utvrđivanje aktivnosti,
- kontrola nad provođenjem aktivnosti,
- izvještavanje.

Proces monitoringa fizičkih lica podržan je kroz PDL alat kojim se dnevno vrši identifikacija i klasifikacija klijenata.

Upravljanje specijalnim plasmanima

U cilju efikasnijeg upravljanja kreditnim rizikom, u okviru Upravljanja rizicima, posebna organizaciona jedinica bavi se klijentima koji ne mogu blagovremeno da izvršavaju postojeće obaveze ili za koje je procijenjeno da će imati problema sa izvršavanjem postojećih obaveza prema Banci, pa je potrebno osigurati preduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti sa ciljem minimiziranja gubitaka kreditnog portfolia, što se odnosi na sprečavanje djelimičnih i potpunih gubitaka, pravovremenim restrukturiranjem rizičnih plasmana i odabirom najbolje strategije oporavka. Osnove procesa upravljanja problematičnim kreditima definišu se posebnim internim aktima koji se odnose na upravljanje ovom vrstom plasmana, tj. klijenata.

Razlozi zbog kojih je potrebno da se problematični krediti tretiraju na poseban način su sljedeći:

- rana identifikacija rizika odražava i omogućava optimalno korištenje opcija upravljanja Banke,
- profesionalno upravljanje problematičnim kreditima smanjuje rizike neočekivanih i iznenadnih potreba za rezervisanjima za kreditne gubitke,

- problematične situacije se znatno razlikuju u odnosu na upravljanje kreditnim rizikom klijenata u standardnom portfoliju, u smislu intenziteta kao načina upravljanja plasmanom (problematični klijenti zahtjevaju češće praćenje, kontakte i analize u cilju nalaženja adekvatnog rješenja).

Upravljanje specijalnim plasmanima odgovorno je za sve segmente: korporativno bankarstvo, maloprodaju, finansijske institucije, i vlade. Riječ je o kompleksnoj organizacionoj strukturi utemeljenoj na klijentskom pristupu (segmenti klijenta) koja se sastoji iz dvije jedinice i to: Monitoring i upravljanje specijalnim plasmanima klijenata fizičkih lica i Monitoring i upravljanje specijalnim plasmanima klijenata pravnih lica.

U okviru Upravljanja specijalnim plasmanima postoji odvojenost u pristupu upravljanja izloženostima koje su u procesu restrukturiranja/ kojima su dodijeljene odgovarajuće „forbearance“ mjere u odnosu na upravljanje lošim plasmanima. Takođe, u okviru upravljanja lošim plasmanima klijenata fizičkih lica postoji odvojenost u upravljanju izloženostima u kašnjenju od 16-120 dana (‘‘soft collection’’ i preko 120 dana (upravljanje lošim plasmanima). ‘‘Soft collection’’, restrukturiranje i upravljanje lošim plasmanima nisu posebne organizacione strukture unutar jedinica Upravljanja specijalnim plasmanima, već poslovna područja u okviru cjelokupnog procesa upravljanja specijalnim plasmanima. Navedeni se posebno definišu i regulišu sa ciljem kvalitetnijeg upravljanja plasmanima u nadležnosti, u skladu sa strukturom i karakteristikama istih.

Za poslovno područje restrukturiranja je karakteristično sljedeće:

- identifikacija klijenata/izloženosti za restrukturiranje, u skladu sa internim aktima,
- evaluacija instrumenata obezbjeđenja kod prijedloga za restrukturiranje, te predlaganje mjera za poboljšanje pokrivenosti instrumentima obezbjeđenja,
- analiza prijedloga za restrukturiranje, predlaganje mjera i preporuka za daljnje upravljanje i naplatu rizičnih plasmana, te davanje mišljenja na prijedloge za restrukturiranje poslovnim linijama,
- ekonomsko optimiziranje aktivnosti restrukturiranih izloženosti prema pojedinom klijentu, preduzimanjem akcija i donošenjem mišljenja koja imaju za cilj u najkraćem vremenskom roku rezultirati najboljim mogućim rezultatom – oporavkom klijenta i vraćanjem u standardno poslovanje,
- izrada strategije, politike i pravila restrukturiranja u skladu s pravilima Grupe i lokalnog regulatora, a s ciljem mjerenja, pravovremenog prepoznavanja i sprečavanja/minimiziranja mogućih gubitaka, te stvaranja/maksimiziranja koristi u kreditnom portfoliju u restrukturiranju,
- praćenje realizacije aktivnosti klijenata u restrukturiranju, praćenje kreditnog portfolia u restrukturiranju, mjerenje pozitivnih i negativnih efekata restrukturiranja na rezultat u kreditnom portfoliju svih segmenata, te predlaganje mjera za korekciju – modifikacija i dorade utvrđene strategije,
- identifikacija gubitaka, procjena i praćenje potrebe za dodatnim rezervisanjima po plasmanima u portfoliju u nadležnosti,
- pružanje podrške poslovnim linijama prijedloga restrukturiranja za klijente poslovnog segmenta,
- praćenje aktivnosti za klijente u restrukturiranju i poređenje sa odobrenom strategijom restrukturiranja
- izvještavanje iz djelokruga rada.

Za poslovno područje upravljanja lošim plasmanima je karakteristično sljedeće:

- identifikacija klijenata kod kojih ne postoji mogućnost da se restrukturiraju ili restrukturiranje nije dalo rezultate,
- detaljna analiza kreditne i dokumentacije vezano za kolaterale koja ima za cilj da osigura sveobuhvatno sagledavanje pravne pozicije Banke prema klijentu,
- detaljna analiza situacije u kojoj se dužnik nalazi, odnosno ‘‘skeniranje’’ cjelokupne situacije klijenta – da li uopšte postoji poslovna aktivnost dužnika ili je već prestao sa radom, zbog čega restrukturiranje nije uspjelo, da li postoji mogućnosti oporavka, procjena vrijednosti instrumenata obezbjeđenja/kolaterala i njihova provodivost (utrživost u slučaju likvidacije kolaterala), procjena adekvatnosti iznosa rezervisanja, procjenu finansijskog položaja Banke i mogućnost naplate sa ciljem pripreme svih relevantnih informacija i dokumenata vezano za dužnika koji su neophodni za definisanje strategije,
- definisanje i implementacija adekvatne i održive strategije naplate plasmana kako bi se postigla najviša moguća stopa naplate i obezbjedilo umanjeње gubitka Banke,
- izvještavanje iz djelokruga rada.

Za poslovno područje “soft collection” je karakteristično preduzimanje mjera prijateljske naplate u ranijim fazama naplate plasmana korištenjem odgovarajućih mjera i radnji u skladu sa internim aktima. Mjere prisilne naplate se provode tek nakon preduzetih mjera sporazumne naplate, kao i u slučaju ako nije moguće provesti mjere sporazumne naplate.

Strateški, tržišni i operativni rizik

U skladu sa važećom organizacionom strukturom Strateški, tržišni i operativni rizik se odvija kroz rad dva odjeljenja:

- Kontroling kreditnog rizika i Bazel 2,
- Tržišni i operativni rizik, kao i funkcije: Upravljanje kolateralima, Politike i procedure.

Djelokrug rada pojedinačnih odjeljenja regulisan je internim aktima.

Kontrola kreditnog rizika i Bazel 2

Osnovna funkcija Kontrole kreditnog rizika i Bazel 2 je uspostavljanje adekvatnog sistema upravljanja kreditnim rizikom kroz razvoj i uspostavljanje procesa i metodologija, baza podataka, alata i izvještaja u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom i standardima UniCredit Grupe koji se zasnivaju na Bazelskim standardima.

Glavni zadaci Kontrole kreditnog rizika i Bazel 2 su:

- implementacija kreditnih metodologija, rejting i scoring modela s ciljem optimizacije troškova rizika i kapitalnih zahjeva,
- izrada strategija upravljanja kreditnim rizikom u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama uključenim u proces,
- uvođenje Bazelskih standarda u skladu sa zahtevima ABRS i Grupe, prevashodno u oblasti upravljanja kreditnim rizikom,
- koordinacija procesa planiranja, praćenja i predviđanja razvoja portfolia i nivoa rezervisanja, te obračun i praćenje troškova rizika u skladu sa MRS/MSFI i ABRS,
- praćenje i izvještavanje o ostvarenju ključnih pokazatelja upravljanja kreditnim rizikom, te izrada upravljačkih i operativnih izvještaja, analiza relevantnih informacija iz područja izloženosti kreditnom riziku za interne i eksterne korisnike,
- praćenje i kontrola usklađenosti kreditnog portfolia kroz predefinisani okvir apetita za rizik i limite kreditnog rizika u skladu sa lokalnom i grupnom regulativom,
- praćenje i izvještavanje o internim kapitalnim zahtjevima za kreditni rizik (ICAAP proces), uključujući provođenje testiranja otpornosti na stres,
- unapređivanje kvaliteta podataka iz područja nadležnosti kroz redovne aktivnosti uspostavljene unutar DQ procesa
- aktivno učestvovanje i koordinacija rada sa drugim organizacionim jedinicama prilikom izrade grupnog Plana oporavka, te koordinacija izrade lokalnog Plana oporavka u svim pojedinačnim fazama.

Pravovremena identifikacija, mjerenje, kontrola i upravljanje kreditnim rizikom na nivou portfolija Banke obezbijeđeno je sistemom izvještavanja o kreditnom riziku. Izvještavanjem na nivou ukupnog portfolia i na nivou pojedinačnog klijenta/transakcije, sistem pruža potpune, tačne i blagovremene informacije o stanju, kvalitetu i kretanju kreditnog portfolia.

Sistem izvještavanja treba da ispuni sljedeće funkcije:

1. Prikupljanje i obrada podataka i pokazatelja kreditnog rizika,
2. Analiza kretanja i promjena ukupnih plasmana i strukturnih karakteristika portfolia,
3. Kontinuirano praćenje kreditnog rizika kroz kretanje kreditnih parametara,
4. Pružanje osnove za proces odlučivanja u vezi kreditnog rizika.

Praćenje, upravljanje i izvještavanje o kreditnom riziku na nivou kreditnog portfolia obuhvata i praćenje rezervisanja za kreditne gubitke (ispravke vrijednosti bilansne aktive i rezervisanja za potencijalne gubitke po osnovu vanbilansnih stavki) u skladu sa Međunarodnim Računovodstvenim Standardima (MRS) / Međunarodnim Standardima Finansijskog Izveštavanja (MSFI) i metodologijom ABRS.

Parametri kreditnog rizika

Kvantifikacija kreditnog rizika vrši se mjerenjem očekivanog gubitka (EL). Osnovni pokazatelji koji se koriste u praćenju kreditnog rizika i obračunu očekivanog gubitka su:

- izloženost Banke u momentu nastanka statusa neizvršavanja obaveza (EaD),
- vjerovatnoća neizvršavanja obaveza (PD),
- gubitak u slučaju neizvršavanja obaveza (LGD).

Za procjenu kreditnog rizika pojedinačnog klijenta pravnog lica Banka koristi GWB rejting model. Rejting model određuje specifični rejting za klijente sa sličnim nivoom kreditnog rizika. Svaki rejting povezan je sa odgovarajućim PD parametrom. Banka interno procjenjuje PD za fizička lica, kao i ostale parametre kreditnog rizika, a u skladu sa metodologijom opisanom u internim aktima Banke.

Parametri kreditnog rizika i sredstva obezbjeđenja koriste se za utvrđivanje rezervisanja za kreditne gubitke u skladu sa MSFI, čiji se način utvrđivanja definiše posebnim internim aktima Banke.

U cilju ispunjavanja gore navedenih funkcija, sistem izvještavanja koristi informacione sisteme Grupe i interno kreirane baze podataka sa podacima o portfoliju na nivou plasmana. Iz sistema se obezbjeđuje podatak o rejtingu i danima kašnjenja klijenata, kao važnim parametrima kreditnog rizika klijenta.

Limiti

Vrlo značajan dio upravljanja kreditnim rizikom čini kontrola i nadzor nad koncentracijom kreditnog rizika. Banka upravlja koncentracijom kreditnog rizika u portfoliju utvrđivanjem limita. Limiti su određeni internim aktima i/ili regulativom ABRS, a njihova iskorištenost se redovno prati i o njoj se izvještava.

Banka koncentraciju kreditnog rizika prati i kontroliše na nivou:

- konsolidovane izloženosti prema jednom klijentu odnosno ekonomskoj grupi u odnosu na zakonski propisana i/ili interno utvrđena ograničenja,
- izloženosti prema određenom industrijskom sektoru.

U skladu sa lokalnom zakonskom regulativom velikom izloženošću smatra se izloženost prema jednom licu ili grupi povezanih lica koja iznosi ili prelazi 10% priznatog kapitala Banke.

Ukupan iznos izloženosti prema jednom klijentu ili grupi povezanih lica nakon primjene kreditnih tehnika ne smije prelaziti 25% priznatog kapitala Banke.

Najveći dopušteni iznos kreditnih potraživanja koji nije obezbijeđen kolateralom u skladu sa propisima ABRS prema jednom licu ili grupi povezanih lica može biti najviše do 5% priznatog kapitala Banke.

Za zaključivanje pojedinačnog pravnog posla na osnovu kojeg bi ukupna izloženost Banke dovela do velike izloženosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica i do svakog narednog povećanja te izloženosti neophodna je prethodna saglasnost Nadzornog odbora Banke.

Limiti prema Državi i javnom sektoru, kao i pojedinačnim industrijskim sektorima, definisani su internim aktom i predmet su revidiranja na godišnjem nivou.

Okvir za upravljanje apetitom za rizik definisan je kroz set ciljeva, pragova upozorenja i limita. Metodologija definisanja pragova i postupanja u slučaju prekoračenja istih definisani su internim aktima Banke.

U praćenju kreditnog rizika koriste se sljedeći izvještaji:

- Izvještaj o ključnim pokazateljima rizika za Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Odbor za rizike

- Izvještaji o rizicima (RR),
- Izvještaj o ključnim pokazateljima kreditnog rizika za Kreditni odbor,
- Izvještaj o strategijama po industrijskim sektorima (ICRS izvještaj),
- Izvještaj o apetitu za rizik (RAF)
- Izvještaj o indikatorima iz Plana oporavka (RP),
- Izvještaj o procjeni interne adekvatnosti kapitala (ICAAP),
- Izvještaj o internom kapitalu Banke,
- Mapa rizika Banke na osnovu inventure rizika,
- Izvještaj o rezultatima testiranja otpornosti na stres,
- Izvještaj o izloženostima u neizvršenju (NPE – Non Performing Exposure).

Izvještaj o ključnim pokazateljima rizika za Nadzorni odbor; Odbor za reviziju i Odbor za rizike priprema se kvartalno, a po potrebi i češće. U izradi izvještaja učestvuju svi organizacioni djelovi u okviru Upravljanja rizicima, a za koordinaciju i slanje izvještaja prema Upravljanju Finansijama zadužen je Kontroling kreditnog rizika i Bazel 2. Izvještaj se priprema u formi prezentacije i između ostalog obuhvata:

- podatke o strukturi i kretanju kreditnog portfolia: industrije, rejtinzi, kolaterali, valute
- podatke o ključnim pokazateljima kreditnog rizika i kvaliteta portfolia: parametri kreditnog rizika na nivou Banke i pod-segmenata, stanje i kretanje problematičnih kredita (NPE), rezervisanja za kreditne gubitke, troškova rizika i nivoa pokrivenosti problematičnih kredita rezervisanjima za kreditne gubitke,
- osnovne podatke o koncentraciji u portfoliu i usklađenosti sa limitima, uključujući i pregled 20 najvećih klijentskih grupa prema ukupnoj izloženosti,

Izvještaji o rizicima se pripremaju mjesečno i kvartalno za potrebe izvještavanja prema Grupi. Mjesečni izvještaji, između ostalog obuhvataju podatke po segmentima i subsegmentima i to:

- strukturu i razvoj portfolia po klasama rizika,
- iznose i promjene rezervisanja u skladu sa MSFI,
- pokrivenost portfolia sredstvima obezbjeđenja,
- glavne pokazatelje kreditnog rizika i njihov razvoj,
- parametre kreditnog rizika po segmentima odnosno subsegmentima (PD, LGD i EL),
- struktura i razvoj portfolia po rejting klasama.

Kvartalni izvještaji sadrže podatke koji se prikazuju na mjesečnom nivou, kao i dodatne informacije vezane za:

- strukturu sredstava obezbjeđenja,
- strukturu vanbilansnih stavki,
- pregled portfolia po vrsti i valuti plasmana,
- pregled plasmana portfolia po industrijskim sektorima,
- ročnu strukturu portfolia u zavisnosti od roka dospijeca plasmana,
- pregled najvećih klijenata sa statusom neizmirenja obaveza,
- pregled velikih izloženosti prema jednom licu ili prema grupi povezanih lica u vidu Top 10 izloženosti.

Izvještaj o ključnim pokazateljima kreditnog rizika za Kreditni odbor se priprema mjesečno i dostavlja Kreditnom odboru. Podaci su prikazani na nivou ukupnog portfolia, i pod-segmenata, uz prikaz komparativnih podataka u odnosu na prethodni period i budžet za dati period. Izvještaj između ostalog sadrži sljedeće informacije:

- detaljne podatke o strukturi i kretanju kreditnog portfolia, na nivou Banke i po segmentima,
- podatke o kvalitetu aktive na nivou segmenata, regija i filijala (izloženost, NPE volumen i stopa, iznos rezervisanja za kreditne gubitke, stopa pokrivenosti NPE rezervisanjima za kreditne gubitke),
- troškove rezervisanja za kreditne gubitke i trošak rizika po pod-segmentima,
- podatke o stopi neizvršenja po pod-segmentima i nivou kreditnih kompetencija,
- podatke o koncentraciji u portfoliu i usklađenosti sa limitima.

Izveštaj o strategijama po industrijskim sektorima se priprema kvartalno i dostavlja se Kreditnom odboru i Grupi. Izveštaj između ostalog sadrži sljedeće informacije:

- izloženosti po industrijskim sektorima, te prekoračenje u odnosu na definisane strategije,
- razlozi za prekoračenje i definisanje mjera za njihovo rješavanje
- očekivani gubitak (EL) na nivou industrijske grane i komentar najvažnijih promjena.

Izveštaj o apetitu za rizik se priprema kvartalno i dostavlja Odboru za upravljanje aktivom i pasivom Banke (ALCO) i Grupi. Izveštaj između ostalog sadrži sljedeće informacije:

- pregled ključnih pokazatelja performansi poslovanja Banke iz domena Upravljanja rizicima i Upravljanja finansijama,
- realizaciju pokazatelja u odnosu na postavljene ciljeve, pragove upozorenja i limite,
- komentare nadležnih funkcija o razlozima i mjerama za rješavanje u slučajevima odstupanja od definisanih pragova.

Izveštaj o indikatorima iz Plana oporavka (RP) se priprema na mjesečnom nivou i dostavlja Odboru za upravljanje aktivom i pasivom Banke (ALCO) i Grupi. Izveštaj sadrži sljedeće informacije:

- pregled ostvarenja ključnih indikatora iz Plana oporavka u odnosu na postavljene pragove upozorenja i limite,
- komentare nadležnih funkcija o razlozima i mjerama za rješavanje u slučajevima odstupanja od definisanih pragova.

Izveštaj o procjeni interne adekvatnosti kapitala se priprema na godišnjem nivou sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine i dostavlja Nadzornom odboru na usvajanje, te dostavlja ABRS do 30.04. tekuće godine.

Izveštaj o internom kapitalu Banke se priprema kvartalno i dostavlja Odboru za upravljanje aktivom i pasivom Banke (ALCO) i Grupi. Izveštaj sadrži sljedeće informacije:

- kretanje internog kapitala Banke po pojedinačnim tipovima materijalno značajnih rizika po kvartalima,
- poređenje kapitala banke sa internim kapitalnim zahtjevima,
- komentare najvažnijih promjena u ostvarenju internog kapitala i raspoloživog kapitala Banke.

Mapa rizika Banke na osnovu inventure rizika se priprema na godišnjem nivou nakon završetka i usaglašavanja procesa inventure rizika u Grupi i dostavlja se Upravi Banke na usvajanje. Mapa rizika podrazumijeva informaciju o rizičnom profilu Banke na osnovu rezultata inventure rizika koja podrazumijeva analizu svih rizika kojima je Banka izložena po principu materijalne značajnosti i njihove uključenosti u izračun ekonomskog kapitala te uvažavajući kriterijume koje je propisala Grupa i ABRS. Sadržaj, obim i detaljnost izvještaja definisan je internim aktima koji regulišu ovu oblast.

Izveštaj o rezultatima testiranja otpornosti na stres se priprema na godišnjem nivou sa stanjem na dan 31.12. prethodne godine i dostavlja Nadzornom odboru na usvajanje, te dostavlja ABRS do 31.03. tekuće godine. Sadržaj, obim i detaljnost izvještaja definisani su internim aktima koji regulišu ovu oblast.

Izveštaj o izloženostima u neizvršenju se priprema na kvartalnom nivou za potrebe izvještavanja prema Grupi u sklopu zahtjeva ECB za izvještavanje o neprihodujućim kreditima. Izveštaj sadrži sljedeće informacije:

- podjelu neprihodujućih kredita na segmente po Finrep klasifikaciji i danima kašnjenja,
- informacije o FB izloženostima,
- informacije o prometu neprihodujućih kredita i rezervisanja u toku izvještajnog perioda
- informacije o oporavku neprihodujućih kredita u posmatranom izvještajnom periodu
- informacije o preuzetim kolateralima po neprihodujućim izloženostima u toku izvještajnog perioda.

Pored standardizovanih izvještaja, sprovodi se i niz ad-hoc aktivnosti i analiza koje doprinose tačnosti parametra koji se koriste pri praćenju kreditnog rizika.

Ostale aktivnosti koje Banka sprovodi uključuju provjeru kvaliteta podataka koji se koriste u praćenju, upravljanju i izvještavanju kreditnog rizika, unapređenje postojećih sistema i procedura, godišnji proces budžetiranja i mjesečnog praćenja realizacije, te planiranja parametara do kraja godine.

Upravljanje kolateralima, Politike i procedure

Osnovna funkcija organizacione jedinice Upravljanje kolateralima, Politike i procedure je sveobuhvatno upravljanje kolateralima, uključujući njihovo vrednovanje i priznavanje, te implementacija politika i procedura iz oblasti upravljanja kreditnim rizikom u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom i standardima Grupe.

Glavni zadaci Upravljanja kolateralima, Politike i procedure:

1. razvoj, primjena i nadzor nad provođenjem kreditnih politika, procedura, pravilnika i drugih internih akata iz područja upravljanja kreditnim rizikom,
2. praćenje i koordinacija rješavanja otvorenih pitanja vezanih uz zahtjeve grupnog i lokalnog regulatora, te komunikaciju s regulatorom u pribavljanju dodatnih smjernica,
3. upravljanje instrumentima osiguranja kroz interne akte, adekvatne modele i baze podataka u skladu sa zakonom, standardima UniCredit Grupe,
4. konstantno unapređivanje procesa upravljanja kolateralima i provođenja tehnika ublažavanja kreditnog rizika u skladu sa Basel 2 standardom, STA principima i grupnim zahtjevima,
5. konstantno unapređivanje kvaliteta podataka iz područja nadležnosti kroz redovne aktivnosti uspostavljene unutar DQ procesa izrada upravljačkih i operativnih izvještaja iz poslovnog područja.

Opšti i posebni uslovi optimiziranja procesa, strategija i procedura u vezi uslova i metoda prihvatanja, vrednovanja, sticanja, praćenja i oslobađanja kolaterala definisani su kroz interne akte Banke (Pravilnik o kolateralima i Politika procjena nekretnina).

Izvještaji

U procesu upravljanja kolateralima izrađuju se sljedeći izvještaji:

- Izvještaj za statistički monitoring,
- Izvještaj o neupisanim hipotekama,
- Izvještaj o isteklim polisama osiguranja,
- Izvještaj o kolateralima,
- Izvještaj o praćenju rada eksternih procjenitelja.

Izvještaj za statistički monitoring priprema se na godišnjem nivou na bazi podataka iz statističkog modela i dostavlja na usvajanje Kreditnom odboru. Izvještaj između ostalog sadrži sljedeće informacije:

- pregled nekretnina koje su obuhvaćene statističkim modelom procjene i za koje je model pokazao smanjenje tržišne vrijednosti,
- pregled pravila za postupanje u zavisnosti od nivoa značajnosti odstupanja vrijednosti nekretnina u odnosu na tržišnu vrijednost,
- instrukciju za dalje postupanje sa nekretninama za koje je model pokazao smanjenje vrijednosti.

Izvještaj o neupisanim hipotekama priprema se na kvartalnom nivou i dostavlja na usvajanje Kreditnom odboru. Izvještaj između ostalog sadrži sljedeće informacije:

- struktura kredita fizičkih lica po namjeni sa obavezom registracije hipoteke u korist Banke,
- pregled kredita za koje nije izvršen upis hipoteke u za to predviđenim rokovima,
- plan aktivnosti za uspostavljanje hipoteke u korist Banke.

Izvještaj o isteklim polisama osiguranja priprema se na mjesečnom nivou i dostavlja poslovnim segmentima i Kreditnom odboru kao informacija kroz Izvještaj o ključnim pokazateljima kreditnog rizika za Kreditni odbor. Izvještaj između ostalog sadrži sljedeće informacije:

- pregled nekretnina po poslovnim segmentima i pod-segmentima za koje su istekle polise osiguranja i koje imaju rok dospjeća unutar narednog kvartala,
- pregled potencijalnih efekata na rezervisanja za tekući mjesec u slučaju isteka polisa osiguranja.

Izveštaj o kolateralima priprema se minimalno na godišnjem nivou i dostavlja u Grupu. Izveštaj se priprema sa podacima o kolateralima i izloženostima i između ostalog sadrži sljedeće informacije:

- podatke o nekretninama sa posebnim osvrtom na istekle procjene i polise,
- podatke o finansijskim kolateralima i pokretninama.

Izveštaj o praćenju rada eksternih procjenitelja priprema se na godišnjem nivou od strane internog procjenitelja i dostavlja u Grupu. Izveštaj se priprema sa ciljem osiguranja kvaliteta rada eksternih procjenitelja. Putem izveštaja ocjenjuje se rad eksternih procjenitelja.

Pored standardizovanih izveštaja, priprema se i niz drugih ad hoc izveštaja i analiza koje doprinose efikasnijem procesu upravljanja kolateralima tokom trajanja kreditne izloženosti koju obezbjeđuju i kontrolu njihovog obuhvata u sistemima Banke.

Tržišni i operativni rizik

Tržišni rizik, kamatni rizik u bankarskoj knjizi i rizik likvidnosti

Za monitoring i izvještavanje tržišnim rizikom, kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi i rizikom likvidnosti u Banci zadužen je Tržišni i operativni rizik. Proces monitoringa rizika zasnovan je na relevantnim propisima ABRS, kao i smjernicama Grupe implementiranim kroz interne akte Banke.

Svrha ograničenja tržišnog rizika, kamatnog rizika u bankarskoj knjizi i rizika likvidnosti je da se definiše nivo tolerancije za rizike koji proizlaze iz bankarske knjige i knjige trgovanja, koji je definisan i usklađen sa strateškim politikama Banke, te da se pravilno kontroliše takva izloženost.

Banka vrši monitoring navedenih vrsta rizika na bazi dvije vrste scenarija:

- scenarija za upravljanje rizicima u redovnim okolnostima i
- scenarija za upravljanje rizicima u vanrednim okolnostima.

Iz perspektive procesa, Politika upravljanja rizicima pokriva sljedeće teme:

- definisanje nosioca rizika,
- bankarska knjiga i knjiga trgovanja,
- struktura limita po vrstama rizika,
- proces definisanja limita,
- praćenje limita/kontrola,
- korektivne akcije u slučaju prekoračenja,
- proces izvještavanja o izloženosti rizicima.

Definisanje nosioca rizika

Banka vrši monitoring tržišnog rizika, kamatnog rizika u bankarskoj knjizi i rizika likvidnosti u skladu sa uspostavljenom podjelom sistema limita po nosiocima rizika. U skladu sa organizacionom strukturom Banke i prirodom aktivnosti koje obavlja nosioci rizika relevantni za Banku su Upravljanje aktivom i pasivom (ALM) i Tržišta.

Proces uspostavljanja limita Banke po nosiocima rizika vrši se uzimajući u obzir: iznos budžeta, performanse prethodnih godina, iskustvo odjeljenja, kao i lakoću mogućnosti likvidacije pozicija.

Nosioci rizika su odgovorni za:

- prvi nivo kontrole rizika tj. za praćenje svih ograničenja,
- upravljanje rizicima u skladu sa definisanim okvirom apetita za rizike.

Bankarska knjiga i knjiga trgovanja

Banka u skladu sa posebnim internim aktima utvrđuje minimum kriterijuma za raspoređivanje pojedinačnih bilansnih i vanbilansnih stavki u bankarsku knjigu i knjigu trgovanja vodeći računa o njihovim karakteristikama i namjeni zbog koje su pribavljeni. Knjiga trgovanja sadrži sljedeće pozicije u finansijskim instrumentima:

- bilo koje pozicije za potrebe trgovanja (pozicije za sopstveni račun, pozicije iz „*marketmaking*“ aktivnosti ili bilo koje druge pozicije iz poslova trgovanja sa klijentima),
- sredstva za obezbjeđenje ili refinansiranje pozicija trgovanja za sopstveni račun, sve posebne, vanbilansne finansijske transakcije koje su uključene u knjigu trgovanja prema računovodstvenim standardima – svop i forward poslovi,
- sve hartije od vrijednosti, koje prema računovodstvenim standardima podliježu knjiženju na osnovu tržišne vrijednosti (mark-to-market),
- finansijski instrumenti koje Banka drži sa namjerom trgovanja su instrumenti za koje postoji namjera Banke da u kratkom roku nakon sticanja proda i/ili da u kratkom roku ostvari dobit na osnovu stvarne ili očekivane razlike između njihove nabavne i prodajne cijene, odnosno na osnovu drugih promjena cijena ili kamatnih stopa.

Bilansne i vanbilansne stavke koje nisu raspoređene u knjigu trgovanja, raspoređuju se u bankarsku knjigu. Svaki novi proizvod koji Banka odobri i uvode mora biti analiziran i raspoređen u u bankarsku knjigu ili knjigu trgovanja.

Struktura Limita po vrstama rizika

1) Tržišni rizik

Value-at-Risk (VaR) limit

Value-at-Risk (VaR) limit je definisan kao potencijalni gubitak preko noći sa 99% sigurnosti. VaR metodologija se zasniva na istorijskim simulacijama prinosa i računa se za kategorije rizika kamatne stope, devizni rizik i rizik kamatne marže. VaR ograničenje obuhvata bilo koju od kategorija rizika. VaR limit predstavlja ograničenje potencijalnih gubitaka preko statistički utvrđenih podataka. Za sve nosioce rizika, VaR se izražava u EUR valuti.

Stressed Value-at-Risk (SVaR) limit

Za kalkulaciju SVaR koristi se potencijalni VaR portfolio koji je predmet posmatranja kontinuirano u periodu od 12 mjeseci. Metodologija koja se koristi je ista koja je razvijena i za VaR. Učinkovitost izbora perioda stresa se redovno revidira. Kalkulacije se vrši na sedmičnom nivou.

Basis-Point-Value (BPV) limit

BPV limiti definišu maksimalni kamatni rizik po pozicijama, u valuti i vremenskim zonama. Procjene se zasnivaju na promjenama kamatnih stopa za 0,01% (1 bazni poen). Veličina BPV ograničenja treba da bude određena na takav način da VaR ograničenje u suštini dovodi do ograničavanja trgovanja, i tako da se BPV limit aktivira prije VaR limita u periodima manje oscilacije. U tom smislu, nosioci rizika treba da prate i usklađuju izloženost u valutama prema rokovima dospjeća.

Credit-Point-Value (CPV) limit

CPV mjeri promjenu neto sadašnje vrijednosti pozicija osjetljivih na rizik kamatne marže rezultirajući procjenom zasnovanom na promjenama paralelnog pomaka kreditnog spreda za 0,01% (1 bazni poen) po izdavaocu, rejtingu ili industriji.

Limiti deviznog rizika

Limiti deviznog rizika postavljaju ograničenja na maksimalan iznos otvorene devizne pozicije po valutama. Otvorena pozicija se određuje na osnovu svih bilansnih i vanbilansnih pozicija.

Nivo upozorenja o gubitku

Zarada od aktivnosti upravljanja tržišnim rizicima se kontinuirano pratiti preko Nivoa upozoravanja o gubitku (Loss Warning Level (u daljem tekstu: LVL). Ovi "limiti" / nivoi upozorenja služe kao pomoć u prepoznavanju negativnih trendova, blagovremeno prateći usaglašenost sa budžetom, obezbjeđujući rano obavještenje o velikim gubicima.

LVL se definiše kao apsolutni gubitak u poslednjih 60 dana. LVL se odnosi na organizacione dijelove koji se bave upravljenjem tržišnim rizicima, tj. na nosioce rizika ALM i Tržišta.

2) Limit kamatnog rizika u bankarskoj knjizi

Basis-Point-Value (BP01) limit

BP01 limiti definišu maksimalni kamatni rizik po pozicijama u knjizi Banke raspoređeno po vremenskim zonama. Procjene se zasnivaju na promjenama kamatnih stopa za 0,01% (1 bazni poen).

Ekonomska vrijednost (EV)

Ekonomska vrijednost (EV) razmatra potencijalni uticaj promjene kamatne stope za 2% (200 baznih poena) na sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova.

Metrika ekonomske vrijednosti mjeri na koji način variranje (promjena) kamatnih stopa može uticati na ekonomsku vrijednost aktive, pasive i vanbilansnih instrumenata, uzrokujući promjenu ekonomske vrijednosti kapitala Banke. Mjerenje uticaja promjena kamatnih stopa na ekonomsku vrijednost obezbjeđuje ocjenu potencijalnih dugoročnih efekata promjena kamatnih stopa na ukupnu izloženost Banke, što je ključni aspekt u odabiru poslovne strategije i zadržavanju adekvatnog nivoa kapitalizacije na duže staze.

Zarada (Net Interest Income)

NI razmatra potencijalni uticaj promjene kamatne stope na zaradu Banke tako što se mijenja neto prihod od kamata. Unutar okvira za upravljanje rizikom kamatne stope u bankama, neto kamatni prihod se definiše kao razlika između ukupnog kamatnog prihoda i ukupnog kamatnog troška, koji se pojavljuje na stavkama i pozicijama bankarske knjige. Izračunati neto kamatni prihod, pod svakim kamatnim scenarijem mora da bude upoređen i procijenjen, prema baznom scenariju neto kamatnog prihoda. Volatilitet zarada je važna mjera za analizu rizika kamatne stope, jer značajne redukcije zarada mogu predstavljati prijetnju za adekvatnost kapitala.

3) Limiti rizika likvidnosti

Tipovi metrika rizika likvidnosti dijele se na:

a) unutarodnevno praćenje likvidnosti

Rizik likvidnosti unutar dana nastaje kad Banka nije u stanju izvršiti plaćanja i izmiriti obaveze blagovremeno u normalnim okolnostima, kao i u stresnim situacijama. Kako bi se osigurao monitoring tog rizika, uslov praćenja likvidnosti mora biti postavljen u toku svakog radnog dana u cilju obezbjeđenja likvidnosti i u slučaju nedostajućih / zakašnjelih priliva, a zahtjevi koje je potrebno ispuniti odnose se na kritična plaćanja kao i preostale isplate.

b) ljestvica operativne ročnosti

Ova metrika mjeri rizik kratkoročne likvidnosti kroz operativne korpe ročnosti do godinu dana, putem neto novčanih tokova (priliva/odliva). Kratkoročna likvidnost limitira izloženosti po svim valutama kao i ukupnu izloženost. Kod limita na 6M i 9M nema ograničenja po valutama već samo na ukupnu poziciju.

c) strukturalnu likvidnost

Mjere strukturalne likvidnosti nastoje osigurati odgovarajuću ravnotežu između imovine i obaveza u srednjem-dugom roku (preko godinu dana), kako bi se obezbijedila strukturalna stabilnost i ograničila zavisnost o kratkoročnom, manje stabilnom finansiranju.

d) testiranje likvidnosti na stres

Pokazatelji rizika likvidnosti za krizne situacije ili u stresnim scenarijima su:

- Racio likvidnosne pokrivenosti (LCR) - osigurava da institucija ima sposobnost da izvrši svoje kratkoročne obaveze u razdobljima jakog stresa, zahtijevajući da iznos neopterećene visokolikvidne imovine bude jednak ili veći od neto odliva za period preko 30 dana ($\geq 100\%$ pokrivenosti).
- Stres test likvidnosti - mjeri da li dostupne rezerve likvidnosti mogu osigurati da Banka izdrži hipotetički nedostatak kratkoročnih izvora sredstava. Scenarija se baziraju na konceptu korpi ročnosti imovine i njenog zanavljanja. Relevantna scenarija su definisana u cilju predstavljanja mogućih događaja sa potencijalno negativnim uticajem na likvidnost. S obzirom na prirodu stres testa likvidnosti, kao alat za procjenu različitih rizika likvidnosti prihvatljiv je kombinovani scenario.

Banka je obavezna da održava likvidnost u okvirima propisanim od strane ABRS i CB BiH, te da navedene institucije izvještava o poziciji svoje likvidnosti prema propisanoj dinamici i na propisanim obrascima.

a) Održavanje obavezne rezerve

U regulisanju svojih dospjelih obaveza Banka se ne može oslanjati na dio koji kao obaveznu rezervu drži kod CB BiH osim isključivo kao vanrednu (neočekivanu) i privremenu kratkoročnu mjeru. Dnevnu likvidnost Banka osigurava održavanjem propisane obavezne rezerve.

CBBiH je za banke u BiH propisala način obračuna i održavanja obavezne rezerve, te visinu i način plaćanja naknade za iznos obavezne rezerve i za iznos sredstava na računu kod CB BiH preko obavezne rezerve.

b) Održavanje dekadne i dnevne likvidnosti

Banka je dužna da osigurava održavanje prosječnog desetodnevno minimuma likvidnosti u novčanim sredstvima u visini od najmanje 10% iznosa kratkoročnih izvora prema knjigovodstvenom stanju na poslednji dan prethodnog kalendarskog mjeseca, s tim da ni jedan dan visina novčanih sredstava ne može iznositi manje od 5%.

c) Ročna usklađenost finansijske aktive i pasive

Banka je dužna da održava ročno usklađivanje preostalih rokova do ugovorenih dospjeća instrumenata aktive i obaveza pri čemu banka mora da:

- a) najmanje 85% izvora sredstava sa preostalim rokom dospjeća do 30 dana angažuje u plasmane (instrumente aktive) sa preostalim rokom dospjeća do 30 dana;
- b) najmanje 80% izvora sredstava sa preostalim rokom dospjeća do 90 dana angažuje u plasmane (instrumente aktive) sa preostalim rokom dospjeća do 90 dana;
- c) najmanje 75% izvora sredstava sa preostalim rokom dospjeća do 180 dana angažuje u plasmane (instrumente aktive) sa preostalim rokom dospjeća do 180 dana.

Proces definisanja limita

Proces je vođen od strane funkcije upravljanja rizikom Grupe u saradnji sa Tržišnim i operativnim rizikom. U procesu učestvuju i funkcije nosioca rizika i relevantne linije kompetencije u Grupi.

Sistem restrikcija se dijeli na dvije vrste:

- metrike koje su relevantne za Apetit za rizik (RAF) na nivou Grupe;
- metrike kojima se definišu granularna ograničenja.

Sistem metrika za likvidnost dodatno je razrađen kroz podjelu po nivoima značaja metrike i veličine Banke.

Tržišni i operativni rizik je odgovoran da obezbijedi da se konačan lokalni prijedlog limita pošalje u Grupu. Relevantne funkcije u Grupi vrše procjenu prijedloga, odobravanje i postavljanje limita kroz proces alociranja na Banku dijela ukupnog limita definisanog na nivou Grupe. Tržišni i operativni rizik je odgovoran da podnese konačan prijedlog limita na odobrenje Nadzornom odboru, te da obezbijedi informacije za ALCO i da izmjene na limitima uključi u relevantne dokumente u kojima se evidentiraju informacije o važećim limitima.

Proces reduciranja ili ukidanja limita zahtjeva promptno informisanje nosioca rizika i odgovornih lica relevantnih funkcija u Banci, kao i odgovornog lica za Upravljanje rizicima Banke, od strane Tržišnog i operativnog rizika. Promjene treba da se uzmu u obzir pri daljnjim poslovnim aktivnostima odmah nakon primljene informacije. Tržišni i operativni rizik je zadužen i za informisanost ALCO odbora.

Praćenje limita / kontrola

Tržišni i operativni rizik vrši monitoring i kontrolu rizika kroz dostupne IT sisteme kako bi se obezbijedila usklađenost sa internim i eksternim propisima i obuhvatio i prikazao rizik.

Banka je u mogućnosti da koristi one proizvode finansijskog tržišta koji su prošli odgovarajući proces implementacije i dobili odobrenje nadležnih službi Banke i potvrdu odgovarajućih službi Grupe i sadržani su u katalogu proizvoda koji je sastavni dio Strategije upravljanja tržišnim rizikom Banke.

Korektivne akcije u slučaju prekoračenja

Tržišni i operativni rizik je zadužen da osigura:

- inicijalnu procjenu – analiza kojom se utvrđuje da li se radi o prekoračenju uzrokovanom aktivnostima koje su dovele do stvarne promjene profila rizika ili je u pitanju prekoračenje tehničkog tipa,
- analizu uzroka prekoračenja - ukoliko se prekoračenje desilo zbog stvarnog poremećaja rizičnog profila u zavisnosti od toga da li se radi o prekoračenju limita ili nivoa upozorenja zahtijeva se od funkcija nosioca rizika akcioni plan i/ili zatvaranje prekoračenja,
- pokretanje procesa eskalacije – u zavisnosti od vrste metrike (RAF, granularna ili metrika posebne pažnje) proces eskalacije se odvija u skladu sa smjernicama Grupe za pojedina područja rizika,
- izvještavanje – o svim prekoračenjima treba da budu informisani nosioca rizika i odgovorna lica relevantnih funkcija u Banci, kao i odgovornog lica za Upravljanje rizicima i ALCO,
- nakon lokalnog usaglašavanja akcionog plana sa odgovornim licima svih relevantnih funkcija, Tržišni i operativni rizik šalje akcioni plan na funkciju upravljanja rizicima u Grupi i traži odobrenje za naredne aktivnosti na smanjenju rizika.

Proces izvještavanja o izloženosti rizicima

U skladu sa načelima razgraničenja odgovornosti između funkcija koje izvještavaju i funkcija koje upravljaju rizicima, funkcija izvještavanja prema lokalnom regulatoru i regulatori Grupe je odvojena od funkcije upravljanja koja je u nadležnosti Upravljanja aktivom i pasivom i Tržištima.

U procesu upravljanja tržišnim rizikom Tržišni i operativni rizik izrađuje sljedeće izvještaje:

- sedmični izvještaj o upravljanju tržišnim rizikom i rizikom likvidnosti za Upravu i funkcije nosioca rizika,
- mjesečni izvještaj za ALCO,
- kvartalni izvještaj za Nadzorni odbor.

Izvjestavanje o poziciji likvidnosti i deviznom riziku prema domaćim institucijama je u nadležnosti Računovodstva i izvještavanja, dok je za održavanje likvidnosti u okviru propisanih parametara u izvještajima odgovorno Upravljanje aktivom i pasivom.

Pored navedenog, Banka ima razvijen sistem internog izvještavanja u skladu sa uspostavljenim procesom upravljanja rizicima.

Operativni rizik

Operativni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usljed propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Banci, kao i usljed nastupanja nepredvidivih eksternih događaja, uključujući i pravni rizik.

Ispravno i konzistentno upravljanje operativnim rizikom se sastoji iz identifikacije, procjene, praćenja/ kontrole i ublažavanja operativnog rizika.

Sistem upravljanja operativnim rizicima obuhvata:

- identifikaciju i procjenu izloženosti Banke operativnim rizicima kroz procjene operativnih rizika u novim i postojećim procesima, proizvodima, aktivnostima i sistemima te kroz analizu ključnih indikatora operativnog rizika,
- alate i mehanizme za kontinuirano praćenje izloženosti gubicima od operativnog rizika kroz prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih informacija; klasifikaciju svih događaja odnosno izvora operativnog rizika po kojima nastaju gubici u bazu podataka o događajima nastalim po osnovu operativnog rizika; mjerenje izloženosti i monitoring trenda izloženosti operativnom riziku kao i aktivnosti na smanjenju rizika,
- definisanje strategija, politika i procedura.

U okviru utvrđivanja i mjerenja, odnosno procjene operativnog rizika Banka uzima u obzir sve relevantne interne i eksterne faktore, te događaje po osnovu operativnog rizika koji su prouzrokovali stvarni gubitak za Banku, kao i operativni rizik kojem je Banka izložena, ali nije prouzrokovao stvarni gubitak za Banku.

- Pri evidentiranju štetnih događaja u bazu podataka, potrebno ih je klasifikovati prema tipu štetnog događaja u slijedeće kategorije rizika:
 - interne prevare,
 - eksterne prevare,
 - odnosi sa zaposlenima i sigurnost na radu,
 - klijenti, proizvodi i poslovna praksa,
 - štete na materijalnoj imovini,
 - prekidi u poslovanju i greške u sistema Banke,
 - izvršavanje transakcija, isporuka i upravljanje procesima u Banci.

Zadatak Tržišnog i operativnog rizika, u okviru aktivnosti upravljanja operativnim rizikom je i izrada izvještaja o izloženosti Banke operativnom riziku i analize postojećih i potencijalnih izvora operativnog rizika u Banci u cilju osiguranja informacija rukovodstvu Banke za efikasno upravljanje operativnim rizikom na svim nivoima.

Tržišni i operativni rizik kvartalno izvještava Upravu Banke, Nadzorni odbor, ALCO i eksterne korisnike izvještaja - Grupu o izloženosti operativnom riziku.

Izvještavanjem su obuhvaćeni:

- analiza podataka o gubicima od operativnih rizika, uključujući i nadoknade od osiguranja,
- podaci o ključnim indikatorima operativnog rizika,
- izvještaj o kapitalu za operativni rizik,
- informacije o najvažnijim aktivnostima upravljanja operativnim rizicima.
- Izloženost banke reputacionom riziku

Navedeni procesi koji čine sistem upravljanja operativnim rizicima definišu se pojedinačnim aktima uz obavezu redovnog informisanja visokog rukovodstva Banke o pokazateljima vezanim uz operativne rizike, te usklađivanja sistema upravljanja operativnim rizicima sa standardima Grupe i lokalnom i međunarodnom regulativom.

U skladu sa regulativom ABRS, Banka primjenjuje pristup osnovnog pokazatelja za obračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik. Po standardu Grupe kapitalni zahtjev se takođe računa po metodu osnovnog pokazatelja.

Reputacioni rizik definisan je kao rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat ili kapital Banke usljed gubitka povjerenja u integritet Banke do kojeg dolazi zbog nepovoljnog javnog mišljenja o poslovnim praksama Banke ili aktivnostima članova organa Banke bez obzira da li postoji ili ne postoji osnov za takvo javno mišljenje.

Reputacioni rizik se može smatrati sekundarnim efektom, tehnički se definiše kao “posljedični efekat” svih ostalih kategorija rizika, kao što su kreditni, tržišni, operativni i rizik likvidnosti (“uzročni” rizici).

Prepoznavanje izloženosti reputacionom riziku znači analiziranje izloženosti “uzročnom” riziku u cilju utvrđivanja šta je osjetljivo u odnosu na reputacioni rizik.

Za identifikaciju i praćenje reputacionog rizika u Banci su odgovorni svi organizacioni dijelovi u Banci u skladu sa smjernicama definisanim Grupnim i internim aktima iz područja reputacionog rizika.

Poslovni proces upravljanja reputacionim rizikom je baziran i usklađen sa Grupnim politikama i smjernicama. Osim Grupnih politika i smjernica, u Banci su usvojeni i implementirani i lokalni akti koji definišu pravila i principe za procjenu i upravljanje reputacionim rizikom i koji se primjenjuju u radnom okruženju i odnosima sa klijentima kao i kontrolu aktivnosti koje nose reputacioni rizik, sa posebnim naglaskom na aktivnosti i poslovanje sa klijentima u osjetljivim sektorima.

Procjena reputacionog rizika se radi primjenom odgovarajuće metodologije navedene u specifičnim pravilima Grupe, uzimajući u obzir kriterije navedene u pravilima.

Sistem upravljanja reputacionim rizikom obuhvata i proces periodičnog izvještavanja. Interno izvještavanje i izvještavanje prema Grupi je u nadležnosti Tržišnog i operativnog rizika i obuhvata kvartalno izvještavanje Uprave Banke, Nadzornog odbora, ALCO i eksterne korisnike izvještaja - Grupu o izloženosti reputacionom riziku.

2.4. Upravljanje i sistem internih kontrola u Banci

Politikom sistema unutrašnjih kontrola Banka definiše minimalne zahtjeve za uspostavljanje adekvatnog i djelotvornog sistema unutrašnjih kontrola i rada i saradnje njenih kontrolnih funkcija. Uzimajući u obzir veličinu, značaj, obim poslovanja i organizacionu strukturu, sistem unutrašnjih kontrola je prilagođen tako da na optimalan način podržava i nadzire redovan tok poslovnih aktivnosti i pojedine specifične situacije koje mogu nastati.

Sistem internih kontrola predstavlja skup procesa koje Banka uspostavlja za praćenje:

- adekvatne kontrole rizika
- efikasnosti poslovanja Banke
- pouzdanosti finansijskih i drugih informacija
- usklađenosti sa zakonskim i drugim propisima, standardima Grupe i aktima Banke, u cilju obezbjeđenja sigurnosti.

U procesu uspostavljanja i implementacije sistema unutrašnje kontrole, svi zaposleni i rukovodioci, kao i Uprava i Nadzorni odbor Banke, učestvuju na primjeren način.

Sistem interne kontrole uključuje procese vezane za:

1. izračunavanje i pregled kapitalnih zahtjeva za rizike
2. utvrđivanje i praćenje velikih izloženosti
3. sklapanje pravnih poslova sa licima u posebnom odnosu sa Bankom, kao i sistem izveštavanja o tim transakcijama
4. računovodstvene kontrole koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i finansijsko izvještavanje
5. javno objavljivanje informacija
6. upravljačke, logičke i fizičke kontrole u informacionom sistemu
7. izvještaje koji se dostavljaju u svrhu pripreme konsolidovanih izvještaja na nivou Grupe
8. izvještavanje nadzornih i drugih tijela i
9. procjenu efekata eksternalizacije poslovnih aktivnosti na sistem unutrašnjih kontrola Banke.

Sastav, upravljanje i kontrola rizicima, kojima je Banka izložena, provodi se kroz Sistem unutrašnjih kontrola koji je Banka uspostavila na 3 nivoa i to:

1. **PRVI NIVO** - Kontrole prvog nivoa vrše organizacione jedinice Prodaje i pozadinskih funkcija tokom redovnog obavljanja poslova i zadataka kako bi osigurale da se transakcije pravilno izvršavaju i evidentiraju.

2. DRUGI NIVO - Kontrole drugog nivoa ili upravljanja rizikom su dužnosti jedinica koje se razlikuju od organizacionih jedinica Prodaje i pozadinskih funkcija, a to su:


a) Praćenje usklađenosti koja se bavi pravilnom primjenom/usklađenošću sa regulatornim okvirom, njegovim dosljednim tumačenjem, kao i identifikacijom, vrednovanjem, prevencijom i praćenjem ukupnih rizika usklađenosti na lokalnom nivou i u okviru Grupe.

b) Strateški, tržišni i operativni rizik koji kontroliše i usmjerava rizike u skladu sa politikama i metodama mjerenja i kontrole ovih rizika i vrši optimizaciju troškova rizika u skladu sa internim i eksternim pravilima i propisima.

3. TREĆI NIVO - Kontrole trećeg nivoa vrši **Interna revizija**, koja procjenjuje i redovno provjerava potpunost, funkcionalnost i adekvatnost sistema interne kontrole. Interna revizija je nezavisna od Prodaje, pozadinskih kao i kontrolnih jedinica drugog nivoa.

Uspostavljene kontrolne funkcije se kontinuirano razvijaju i unapređuju.

Nivoi Sistema unutrašnjih kontrola prikazani su ispod:



1. Prvi nivo unutrašnjih kontrola

Hijerarhijska struktura prvog nivoa kontrola definisana je odlukom Uprave banke o određivanju učesnika procesa Sistema unutrašnjih kontrola kako slijedi:

- Zaduženi član Uprave i njegov zamjenik
- Koordinator sistema unutrašnjih kontrola i vođa kampanje certifikacije na nivou Banke i njegov zamjenik
- Koordinator sistema unutrašnjih kontrola određene grupe procesa i njihovi zamjenici i
- Vlasnici procesa.

Provjera adekvatnosti unutrašnjih kontrola prvog nivoa vrši se kroz proces testiranja i certifikacije dva puta godišnje: u januaru i julu, a rezultati testiranja podnose se Upravi Banke na usvajanje u formi Upravljačkog izvještaja o sistemu unutrašnjih kontrola.

U izvještaju su obuhvaćene:

- Računovodstvene i administrativne kontrole i
- Opšte informatičke kontrole.

2. Drugi nivo unutrašnjih kontrola

Strateški, tržišni i operativni rizik je osnovano kao kontrolna funkcija, organizaciona jedinica nezavisna od poslovnih procesa i aktivnosti u kojima rizik nastaje, odnosno koje ova funkcija prati, kontroliše i ocjenjuje. Strateški, tržišni i operativni rizik u skladu sa zakonskim, podzakonskim i internim aktima Banke o rezultatima svog rada direktno izvještava Nadzorni odbor.

Praćenje usklađenosti i sprečavanje pranja novca je uspostavljeno kao kontrolna funkcija nezavisna od poslovnih procesa i aktivnosti u kojima rizik nastaje, odnosno koje ova funkcija prati, kontroliše i ocenjuje. Praćenje usklađenosti i sprečavanje pranja novca direktno izvještava Nadzorni odbor Banke.

3. Treći nivo unutrašnjih kontrola

Interna revizija predstavlja nezavisnu kontrolnu funkciju Banke i čini sastavni dio sistema internih kontrola. Interna revizija objektivno ispituje, procjenjuje i izvještava o aktivnostima internih kontrola kao doprinosi pravilnom, ekonomičnom, efikasnom i djelotvornom korištenju resursa. Ova funkcija kroz sistemski i profesionalan pristup procjenjuje i unapređuje efikasnost i adekvatnost sistema upravljanja i kontrole rizika, kao i upravljanja procesima uključujući i usklađenost sa zakonskim i drugim propisima.

Srazmjerno svojoj veličini i značaju, kao i složenosti poslova svake kontrolne funkcije, Banka osigurava dovoljan broj zaposlenih koji posjeduju odgovarajuće stručno znanje i iskustvo. Takođe, Banka redovno održava stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih u kontrolnim funkcijama kako bi unaprijedila njihove profesionalne vještine i znanje. Kontrolne funkcije o svom radu izvještavaju organe i odbore Banke i nadležne funkcije Grupe kako slijedi: Kreditni odbor, ALCO, Odbor za reviziju, Odbor za rizike, Upravu i Nadzorni odbor Banke te linije kompetencije u Grupi.

2.5. Kapital

Ukupni kapital i rezerve Banke na kraju 2018. godine iznose 218,7 miliona KM, što je za 17,6 miliona KM više u odnosu na kraju prethodne godine kao posljedica povećanja rezervi iz dobiti.

Na osnovu odluke Skupštine, Banka je u 2018. godini isplatila dividendu akcionarima u ukupnom iznosu od 12,9 miliona KM (50% neto dobiti iz 2017).

Preostali iznos neto dobiti iz 2017. godine raspoređen je u zadržanu zaradu (neraspoređena dobit), koja čine sastavni dio kapitala i rezervi.

Odlukom o izračunavanju kapitala banaka propisane su kategorije kapitala i to: regulatorni, redovni osnovni i osnovni kapital, kao i način njihovog obračuna, odnosno stavke kapitala koje se mogu uključiti, stavke koje se moraju odbiti od kapitala i slično.

Iznosi regulatornog, osnovnog (T1) i redovnog osnovnog kapitala (CET1) obračunati u skladu sa propisima ABRS prikazani su u narednoj tabeli:

- 000 KM -

Kapital		
Br.	Stavka	Iznos
1	REGULATORNI KAPITAL	188.299
1.1	OSNOVNI KAPITAL	179.108
1.1.1	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL	179.108
1.1.1.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	97.428
1.1.1.2	Zadržana dobit	38.477
1.1.1.3	Ostali ukupni rezultat	24.478
1.1.1.4	Ostale rezerve	48.947
1.1.1.5	(-) Ostala nematerijalna imovina	(8.115)
1.1.1.6	(-) Odložena poreska imovina koja zavisi od buduće profitabilnosti i ne proizilazi iz privremenih razlika umanjjenih za povezane poreske obaveze	(77)
1.1.2	DODATNI OSNOVNI KAPITAL	
1.2	DOPUNSKI KAPITAL	9.191
1.2.2	Opšte ispravke vrijednosti za kreditni rizik u skladu sa standardizovanim pristupom	10.158
1.2.4	Elementi ili odbici od dopunskog kapitala – ostalo	(967)

Osnovne karakteristike finansijskih instrumenata koje su uključene u obračun regulatornog kapitala navedene su u tabeli ispod:

Opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata	
Br.	Stavka
1.	Emitent
	UniCredit Bank a.d. Banja Luka
1.1.	Jedinstvena oznaka
	ISIN: BA100NBLBRB5
Tretman u skladu sa regulatornim okvirom	
2.	Priznat na pojedinačnoj / konsolidovanoj osnovi
	Na pojedinačnoj osnovi
3.	Vrsta instrumenta
	Obične akcije
4.	Iznos koji se priznaje za potrebe izračunovanja regulatornog kapitala u hiljadama KM, sa stanjem na dan posljednjeg izvještavanja
	97.428 hiljada KM
5.	Nominalni iznos instrumenta
	700 KM po akciji
5.1.	Emisiona cijena
	I emisija - 1.000 KM po akciji; III emisija - 1.000 KM po akciji; IV emisija - 1.000 KM po akciji; V emisija - zamjena svih akcija po 1.000 sa akcijama nominalne vrijednosti po 700 KM po akciji u cilju pokrivanja gubitka; VI emisija - 700 KM po akciji, VII emisija 700 KM po akciji; VIII emisija 700 KM po akciji; IX emisija - 700 KM po akciji.
5.2.	Otkupna cijena
	I emisija - 1.000 KM po akciji; III emisija - 1.000 KM po akciji; IV emisija - 1.000 KM po akciji; V emisija - 700 KM po akciji; VI emisija - 700 KM po akciji, VII emisija 700 KM po akciji za akcionare koji su otkupili 17.782 akcije prema pravu preče kupovine, a preostalih 149 akcija iz ove emisije otkupljeno je putem Berze po prosječnoj cijeni od 3.201 KM po akciji; VIII emisija 700 KM po akciji; IX emisija - 700 KM po akciji.
6.	Računovodstvena klasifikacija

Opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata	
Br.	Stavka
	Akcionarski kapital
7.	Datum izdavanja instrumenta
	I emisija - 26.03.2002 (privatizacija državnog kapitala); III emisija - 21.10.2004; IV emisija - 03.02.2006; V emisija 20.04.2006; VI emisija - 3.11.2006; VII emisija - 10.10.2007; VIII emisija - 01.06.2011; IX emisija 26.12.2012.
8.	Instrument sa datumom dospjeća ili instrument bez datuma dospjeća
	Bez datuma dospjeća
9.	Opcija kupovine od strane emitenta
	Ne.
9.1.	Prvi datum aktiviranja opcije kupovine, uslovni datum aktiviranja opcije kupovine i otkupna vrijednost
	Nije primjenljivo.
9.2.	Naknadni datum aktiviranja opcije kupovine (ako je primjenljivo)
	Nije primjenljivo.
Kuponi / dividende	
10.	Fiksna ili promjenljiva dividenda / kupon
	Promjenljiva dividenda
11.	Kuponska stopa i povezani indeksi
	Nije primjenljivo.
12.	Postojanje mehanizma obaveznog otkazivanja dividende
	Ne
13.1.	Puno diskreciono pravo, djelimično diskreciono pravo ili bez diskrecionog prava u vezi sa vremenom isplate dividendi / kupona
	Djelimično diskreciono pravo
13.2.	Puno diskreciono pravo, djelimično diskreciono pravo ili bez diskrecionog prava u vezi sa iznosom dividendi / kupona
	Djelimično diskreciono pravo
14.	Mogućnost povećanja prinosa ili drugih podsticaja za otkup
	Ne
15.	Nekumulativne ili kumulativne dividende / kuponi
	Nekumulativne
16.	Konvertibilan ili nekonvertibilan instrument
	Nekonvertibilan
17.	Ako je konvertibilan, uslovi pod kojima može doći do konverzije
	Nije primjenljivo.
18.	Ako je konvertibilan djelimično ili u cjelosti
	Nije primjenljivo.
19.	Ako se može konvertovati, stopa konverzije
	Nije primjenljivo.
20.	Ako je konvertibilna, obavezna ili dobrovoljna konverzija
	Nije primjenljivo.
21.	Ako je konvertibilan, instrument u koji se konvertuje
	Nije primjenljivo.
22.	Ako je konvertibilan, emitent instrumenta u koji se konvertuje
	Nije primjenljivo.
23.	Mogućnost smanjenja vrijednosti
	Da
24.	Ako postoje mogućnosti smanjenja vrijednosti, uslovi pod kojima može doći do smanjenja vrijednosti
	Mogućnost smanjenja propisana je Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske, a provodi se na osnovu odluke Skupštine akcionara uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo RS i Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata	
Br.	Stavka
25.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, djelimično ili u cjelosti Djelimično
26.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, trajno ili privremeno Trajno
27.	Ako je smanjenje vrijednosti privremeno, opis mehanizma povećanja vrijednosti Nije primjenljivo.
28.	Vrste instrumenata koji će se u slučaju likvidacije ili stečaja isplaćivati neposredno prije izvedenog instrumenta Nije primjenljivo.
29.	Neusklađene karakteristike konvertovanih instrumenata Nije primjenljivo.
30.	Ako postoje, navesti neusklađene karakteristike Nije primjenljivo.

2.6. Kapitalni zahtjevi i adekvatnost kapitala

U skladu sa propisima ABRS banke vrše obračun kapitalnih zahtjeva za:

- kreditne rizike,
- iznos namirenja/isporuke,
- tržišne rizike:
 - specifični i opšti rizik pozicije po osnovu dužničkih i vlasničkih instrumenata,
 - velike izloženosti koje prekoračuju ograničenja definisana Odlukom o velikim izloženostima,
 - devizni rizik,
 - robni rizik i
- operativne rizike.

Prema regulativi ABRS, koja je strožija od regulative Evropske Unije, minimalne propisane stope koje banke moraju ispunjavati u svakom trenutku su:

- stopa redovnog osnovnog kapitala od 6,75%,
- stopa osnovnog kapitala od 9% i
- stopa regulatornog kapitala od 12%.

Na svaku od gore navedenih stopa propisano je kontinuirano održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala u visini od 2,5%.

Pored navedenih propisanih stopa, predviđeni su (još nisu propisani) zahtjevi za ostale zaštitne slojeve kapitala odnosno za kombinovani zaštitni sloj koji predstavlja minimalni redovni osnovni kapital, uvećan za zaštitni sloj za očuvanje kapitala i uvećan za sljedeće zaštitne slojeve, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo i to:

- kontraciklični zaštitni sloj specifičan za banku,
- zaštitni sloj za sistemski važnu banku (propisan u rasponu od 0% do 2% i biće propisan
- pojedinačno za svaku banku nakon što ABRS rangira banke prema sistemskom značaju) i zaštitni sloj za sistemski rizik.

2.6.1. Iznosi kapitalnih zahtjeva i stope kapitala

U narednoj tabeli dati su iznosi kapitalnih zahtjeva i stope kapitala:

- 000 KM -

Adekvatnost kapitala		
Br.	Stavka	Iznos
1.	Izloženost prema centralnim vladama ili centralnim bankama	-
2.	Izloženost prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	13.801
3.	Izloženost prema subjektima javnog sektora	20
4.	Izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama	-
5.	Izloženost prema međunarodnim organizacijama	-
6.	Izloženost prema institucijama	5.420
7.	Izloženost prema privrednim društvima	14.214
8.	Izloženost prema stanovništvu	36.038
9.	Izloženost obezbjeđena nekretninama	23.520
10.	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	1.627
11.	Visokorizične izloženosti	-
12.	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica	-
13.	Izloženost prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom	-
14.	Izloženost u obliku udjela ili akcija u investicionim fondovima	-
15.	Izloženost na osnovu vlasničkih ulaganja	14
16.	Ostale izloženosti	2.867
17.	Kapitalni zahtjevi za iznos namirenja/isporuke	-
18.	Kapitalni zahtjevi za tržišne rizike	-
18.3.	Kapitalni zahtjevi za devizne rizike	15.973
18.4.	Kapitalni zahtjevi za robne rizike	-
19.	Kapitalni zahtjevi za operativne rizike	125.021
20.	Stopa redovnog osnovnog kapitala	18,78%
21.	Stopa osnovnog kapitala	18,78%
22.	Stopa regulatornog kapitala	19,74%

Sve stope kapitala sa 31.12.2018. godine su iznad regulatornih minimuma.

2.6.2. Ukupna i prosječna izloženost Banke

Ukupna neto izloženost kreditnom riziku, izračunata kao bruto izloženost umanjena za ispravke vrijednosti na bilansnu aktivnu i rezervisanja na vanbilansnu aktivnu, obračunata u skladu sa MSFI 9, te prosječna neto izloženost tokom perioda, izračunata kao aritmetički prosjek kvartalnih neto izloženosti tokom 2018. godine prikazani su u tabeli ispod:

- 000 KM -

Ukupna i prosječna neto vrijednost izloženosti			
Br.	Kategorija izloženosti	Neto vrijednost izloženosti na kraju perioda	Prosječne neto izloženosti tokom perioda
1.	Izloženost prema centralnim vladama ili centralnim bankama	325.621	296.081
2.	Izloženost prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	332.684	362.078
3.	Izloženost prema subjektima javnog sektora	55.834	48.351
4.	Izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama		
5.	Izloženost prema međunarodnim organizacijama		
6.	Izloženost prema institucijama	149.190	90.046
7.	Izloženost prema privrednim društvima	213.897	320.075
8.	Izloženost prema stanovništvu	456.389	407.211
9.	Izloženost obezbjeđena nekretninama	288.124	248.853
10.	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	5.805	6.057
11.	Visokorizične izloženosti		
12.	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica		
13.	Izloženost prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom		
14.	Izloženost u obliku udjela ili akcija u investicionim fondovima		
15.	Izloženost na osnovu vlasničkih ulaganja	117	118
16.	Ostale izloženosti	49.378	50.387
		1.877.039	1.829.257

2.6.3. Geografska podjela izloženosti

- u 000 KM -

Br.	Vrsta izloženosti	BiH	Austrija	Italija	Njemačka	Belgija	Amerika	Švajcarska	Španija	Hrvatska	Danska	Švedska	Srbija	Norveška	Ukupno
1.	Izloženost prema centralnim vladama ili centralnim bankama	325.621													325.621
2.	Izloženost prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	332.684													332.684
3.	Izloženost prema subjektima javnog sektora	55.834													55.834
4.	Izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama														0
5.	Izloženost prema međunarodnim organizacijama														0
6.	Izloženost prema institucijama	15.977	41.133	29.474	28.564	11.811	9.437	7.397	4.210	537	292	183	90	85	149.190
7.	Izloženost prema privrednim društvima	213.897													213.897
8.	Izloženost prema stanovništvu	456.389													456.389
9.	Izloženost obezbjeđena nekretninama	288.124													288.124
10.	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	5.805													5.805
11.	Visokorizične izloženosti														0
12.	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica														0
13.	Izloženost prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom														0
14.	Izloženost u obliku udjela ili akcija u investicionim fondovima														0
15.	Izloženost na osnovu vlasničkih ulaganja	117													117
16.	Ostale izloženosti	49.378													49.378
	Ukupno	1.743.826	41.133	29.474	28.564	11.811	9.437	7.397	4.210	537	292	183	90	85	1.877.039

2.6.4. Podjela izloženosti prema vrstama djelatnosti druge ugovorne strane

- u 000 KM -

		Izloženost prema vrstama djelatnosti (neto vrijednost izloženosti)																							
Br.	Izloženosti	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	Vadenje ruda i kamena	Prerađivačka industrija	Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	Snabdjevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	Gradevinarstvo	Trgovina na veliko i na malo; popravke motornih vozila i motocikla	Saobraćaj i skladištenje	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	Informacije i komunikacije	Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Javna uprava i odbrambeno bezbjedno osiguranje	Obrazovanje	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	Umjetnost, zabava i rekreacija	Ostale uslužne djelatnosti	Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca; djelatnosti domaćinstava koja proizvode različit u robu i obavljaju različite usluge za sopstvenu upotrebu	Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa	Ostalo neraspoređeno	Ukupno	
1.	Izloženost prema centralnim vladama ili centralnim bankama										325.621													325.621	
2.	Izloženost prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima															332.684									332.684
3.	Izloženost prema subjektima javnog sektora															28.289		27.544							55.834
4.	Izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama																								0
5.	Izloženost prema međunarodnim organizacijama																								0
6.	Izloženost prema institucijama										149.169	0	20												149.190
7.	Izloženost prema privrednim društvima			57.647	26.019		18.805	54.444	25.979	24.785	2.865	0	2.286	117					950					213.897	
8.	Izloženost prema stanovništvu	5.394	91	20.544	3.672	1.011	15.552	23.411	4.277	819	56	1.392	334	4.154	2.045			297	23	574		372.742		456.389	
9.	Izloženost obezbjeđena nekretninama	2.794	526	49.592	1.516		36.683	92.905	3.878	180			787		32	76	93	1.056		330		97.677		288.124	
10.	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	82	133	1.455				995						10				50		4		3.077		5.805	
11.	Visokorizične izloženosti																							0	
12.	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica																							0	
13.	Izloženost prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom																							0	
14.	Izloženost u obliku udjela ili akcija u investicionim fondovima																							0	
15.	Izloženost na osnovu vlasničkih ulaganja										117													117	
16.	Ostale izloženosti																						49.378	49.378	
	Ukupno	8.270	750	129.238	31.207	1.011	71.040	171.755	34.134	998	24.840	479.164	1.121	6.471	2.194	361.050	93	28.947	973	908	473.496	0	49.378	1.877.039	

2.6.5. Preostala ročnost izloženosti druge ugovorne strane

- u 000 KM -

Preostali rok do dospjeća svih izloženosti (neto vrijednost izloženosti)						
Br.	Kategorija izloženosti	< = 1 god	>1<5 god	>5 god	Nije navedeno dospjeće	Ukupno
1.	Izloženost prema centralnim vladama ili centralnim bankama	325.621				325.621
2.	Izloženost prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	35.453	195.352	101.879		332.684
3.	Izloženost prema subjektima javnog sektora	256	399	55.179		55.834
4.	Izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama					0
5.	Izloženost prema međunarodnim organizacijama					0
6.	Izloženost prema institucijama	147.040	2.150			149.190
7.	Izloženost prema privrednim društvima	144.667	32.566	36.664		213.897
8.	Izloženost prema stanovništvu	111.743	137.118	207.528		456.389
9.	Izloženost obezbjeđena nekretninama	83.214	67.163	137.747		288.124
10.	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	2.063	1.729	2.014		5.805
11.	Visokorizične izloženosti					0
12.	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica					0
13.	Izloženost prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom					0
14.	Izloženost u obliku udjela ili akcija u investicionim fondovima					0
15.	Izloženost na osnovu vlasničkih ulaganja			117		117
16.	Ostale izloženosti				49.378	49.378
	Ukupno	850.055	436.478	541.128	49.378	1.877.039

2.6.6. Bruto izloženosti po značajnim privrednim granama

- u 000 KM -

		Izloženost prema značajnoj grani privrede							
Br.	Izloženosti	Izloženost kod kojih su izvršene ispravke vrijednosti, odnosno umanjene vrijednosti (izloženost u statusu neizmirenja obaveza)	Ispravke vrijednosti za izloženost u statusu neizmirenja obaveza	Iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja	Ispravke vrijednosti za dospjelih nenaplaćenih potraživanja	Izloženost koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti za izloženost koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Ukupan iznos obračunatih regulatornih rezervi	
1.	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	2.264	2.182	2.368	2.157	8.290	103	2.668	
2.	Vađenje ruda i kamena	411	278	16	5	619	2	259	
3.	Prerađivačka industrija	15.517	14.062	14.503	13.286	128.493	710	16.688	
4.	Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija			1.149	51	32.362	1.155	1.318	
5.	Snabdjevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine	102	102	128	102	1.016	5	137	
6.	Građevinarstvo	1.431	1.431	3.139	1.434	71.649	609	3.101	
7.	Trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikla	16.038	15.067	15.542	14.386	171.409	625	19.088	
8.	Saobraćaj i skladištenje	311	311	405	311	34.390	255	901	
9.	Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo	78	78	101	78	1.004	6	101	
10.	Informacije i komunikacije	209	209	224	209	24.850	9	395	
11.	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	242	242	270	242	480.653	1.489	764	
12.	Poslovanje nekretninama			15	0	1.126	5	23	
13.	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	1.347	1.337	1.410	1.334	6.570	109	1.449	
14.	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	5	5	28	5	2.195	0	9	
15.	Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje			221	5	361.988	938	1.572	
16.	Obrazovanje			4	0	93	1	2	
17.	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada	100	50	188	3	29.015	118	96	
18.	Umjetnost, zabava i rekreacija			1	0	974	1	5	
19.	Ostale uslužne djelatnosti	5	1	11	0	918	14	44	
20.	Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca; djelatnosti domaćinstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za sopstvenu upotrebu	29.729	26.563	20.623	19.643	477.442	7.112	31.110	
21.	Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa					0	0		
22.	Ostalo neraspoređeno	731	731	731	731	50.814	1.436	2.105	
	Ukupno	68.522	62.651	61.076	53.983	1.885.868	14.700	81.835	

Iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja i njihova ispravka prikazani su u ukupnom iznosu, a takođe su uključeni i u odgovarajućim kolonama izloženosti i ispravki vrijednosti u statusu neizmirenja obaveza i izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza.

2.6.7. Promjene po ispravkama vrijednosti tokom perioda

- u 000 KM -

	Ispravke vrijednosti za izloženost u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti za izloženost koje nisu u statusu neizmirenja obaveza
1. Početno stanje	65.968	11.545
2. Nova ispravka vrijednosti tokom perioda	16.515	5.932
3. Iznos ukinutih ispravki vrijednosti*	(19.919)	(2.777)
4. Završno stanje	62.564	14.700

*U iznosu ukinutih ispravki uključeno je ukidanje ispravki po osnovu otpisa i efekti ukidanja vezani za prvu primjene MSFI 9.

2.6.8. Izloženosti prije i poslije korišćenja kreditne zaštite

- u 000 KM -

Izloženosti prije i poslije korišćenja kreditne zaštite					
Br.	Kategorija izloženosti	Vrijednosti neto izloženosti prije korišćenja kreditne zaštite		Vrijednosti neto izloženosti poslije korišćenja kreditne zaštite	
		Izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	Izloženost koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza
1.	Izloženost prema centralnim vladama ili centralnim bankama	325.621		325.621	
2.	Izloženost prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	332.684		402.557	
3.	Izloženost prema subjektima javnog sektora	55.834		461	
4.	Izloženost prema multilateralnim razvojnim bankama				
5.	Izloženost prema međunarodnim organizacijama				
6.	Izloženost prema institucijama	149.190		161.902	
7.	Izloženost prema privrednim društvima	213.897		175.543	
8.	Izloženost prema stanovništvu	456.389		441.081	
9.	Izloženost obezbjeđena nekretninama	288.124		287.434	
10.	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza		5.805		5.887
11.	Visokorizične izloženosti				
12.	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica				
13.	Izloženost prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom				
14.	Izloženost u obliku udjela ili akcija u investicionim fondovima				
15.	Izloženost na osnovu vlasničkih ulaganja	117		117	
16.	Ostale izloženosti	49.378		49.378	
	Ukupno	1.871.234	5.805	1.844.095	5.887

2.6.9. Informacije o finansijskoj poluzi

- u 000 KM -

Vrijednosti izloženosti	Iznos
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije od 10% u skladu s članom 37. stav 8. tačka 1. Odluke o izračunu kapitala banke	104
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije od 20% u skladu s članom 37. stav 8. tačka 2. Odluke o izračunu kapitala banke	37.630
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije od 50% u skladu s članom 37. stav 8. tačka 3. Odluke o izračunu kapitala banke	16.354
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije od 100% u skladu s članom 37. stav 8. tačka 4. Odluke o izračunu kapitala banke	
Ostala imovina	1.664.372
(-) Iznos odbitnih stavki aktive - osnovni kapital - u skladu sa članom 37. stav 3. Odluke o izračunavanju kapitala banke	(8.192)
Izloženost stope finansijske poluge - u skladu sa članom 37. stav 4. Odluke o izračunavanju kapitala banke	1.710.268
Kapital	
Osnovni kapital - u skladu sa članom 37. stav 3. Odluke o izračunavanju kapitala banke	179.108
Stopa finansijske poluge	
Stopa finansijske poluge - u skladu sa članom 37. stav 2. Odluke o izračunavanju kapitala banke	10,47%

2.7. Likvidnosni zahtjevi

Banke u Republici Srpskoj dužne su vršiti obračun koeficijenta pokrića rizika likvidnosti (LCR) od prvog kvartala 2019. godine, te shodno tome, ovaj koeficijent nije objavljen za 2018.godinu.

2.8. Založena i nezaložena imovina

- u 000 KM -

Založena i nezaložena imovina Banke		
Vrsta imovine	Bruto knjigovodstvena vrijednost založene imovine	Bruto knjigovodstvena vrijednost nezaložene imovine
Dati krediti	262	1.007.205
Ulađanje u dužničke instrumente	-	194.308
Ulađanje u vlasničke instrumente	-	117
Ostalo	-	538.712
Ukupno	262	1.740.342

Poslovna mreža UniCredit Bank a.d. Banja Luka na dan 31.12.2018.

Filijala/Agencija	Adresa	Grad	Broj telefona:
BANJALUČKO-PRIJEDORSKA REGIJA			
FILIJALA BANJA LUKA	Marije Bursać 7	Banja Luka	051/243-200
AGENCIJA OBILIČEVO	Carice Milice 2	Banja Luka	051/511-755
FILIJALA BANJA LUKA 2	Jevrejska 50	Banja Luka	051/246-662
FILIJALA ČELINAC	Kralja Petra I Karađorđevića 65	Čelinac	051/551-145
FILIJALA KOTOR VAROŠ	Cara Dušana 28	Kotor Varoš	051/783-260
FILIJALA MRKONJIĆ GRAD	Svetog Save 13	Mrkonjić Grad	050/211-138
FILIJALA ŠIPOVO	Prve šipovačke brigada 1	Šipovo	050/490-338
FILIJALA PRIJEDOR	Vožda Karađorđa 9	Prijedor	052/240-385
AGENCIJA KOZARAC	Maršala Tita bb	Kozarac	052/346-052
FILIJALA NOVI GRAD	Karađorđa Petrovića 33	Novi Grad	052/751-756
FILIJALA KOZARSKA DUBICA	Svetosavska 5	Kozarska Dubica	052/416-346
DOBOJSKO-GRADIŠKA REGIJA			
FILIJALA DOBOJ	Karađorđeva 1	Doboj	053/490-350
FILIJALA TESLIĆ	Svetog Save 77	Teslić	053/430-211
FILIJALA LAKTAŠI	Karađorđeva 63	Laktaši	051/491-214
FILIJALA GRADIŠKA	Vidovdanska bb	Gradiška	051/813-953
AGENCIJA SRBAC	Mome Vidovića 17	Srbac	051/741-000
FILIJALA PRNJAVOR	Svetog Save 25	Prnjavor	051/660-295
FILIJALA DERVENTA	Kralja Petra 1 Karađorđevića bb	Derventa	053/312-210
AGENCIJA ŠAMAC	Svetosavska 9	Šamac	054/490-117
FILIJALA BROD	Jovana Raškovića bb	Brod	053/621-490
SARAJEVSKO-BIJELJINSKA REGIJA			
FILIJALA PALE	Milana Simovića bb	Pale	057/203-026
FILIJALA LUKAVICA	Vojvode Radomira Putnika 38	Lukavica	057/318-299
FILIJALA SOKOLAC	Cara Lazara bb	Sokolac	057/401-061
FILIJALA ROGATICA	Srpski sloge bb	Rogatica	058/420-092
FILIJALA MILIĆI	Bolnička bb	Milići	056/490-178
FILIJALA VLASENICA	Svetosavska 82	Vlasenica	056/734-318
FILIJALA BIJELJINA	Patrijarha Pavla 3a	Bijeljina	055/221-289
FILIJALA UGLJEVIK	Ulica Ćirila i Metodija bb	Ugljevik	055/771-302
FILIJALA ZVORNIK	Karađorđeva bb	Zvornik	056/210-341
FILIJALA SREBRENICA	Vase Jovanovića 32	Srebrenica	056/440-723
AGENCIJA BRATUNAC	Svetog Save bb	Bratunac	056/490-166
TREBINJSKO-FOČANSKA REGIJA			
FILIJALA TREBINJE	Kralja Petra Prvog Oslobođioca br. 22	Trebinje	059/270-621
FILIJALA BILEĆA	Kralja Aleksandra 14	Bileća	059/370-012
FILIJALA GACKO	Trg Save Vladisavića bb	Gacko	059/490-350
FILIJALA NEVESINJE	Nevesinjskih ustanika 27	Nevesinje	059/610-470
FILIJALA FOČA	Nješkoševa 10	Foča	058/220-972

Skraćenice korištene u Izvještaju:

ABRS	Agencija za bankarstvo Republike Srpske
ALCO	Odbor za upravljanje aktivom i pasivom (Asset Liability Committee)
ALM	Upravljanje aktivom i pasivom (Asset Liability Management)
BPV	Vrijednost baznog boda (Basis-Point-Value)
CET1	Redovni osnovni kapital (Common Equity Tier1 Capital)
CFO	Član Uprave za upravljanje finansijama
CPV	Kreditna vrijednost boda (Credit-Point-Value)
CRO	Član Uprave za upravljanje rizicima
DQ	Kvalitet podataka (Data Quality)
EAD	Izloženost u momentu neizvršenja (Exposure at Default)
ECB	Evropska centralna banka (European Central Bank)
EL	Očekivani gubitak (Expected Loss)
EV	Ekonomska vrijednost (Economic Value)
FTE	Radnici sa punim radnim vremenom (Full time employees)
GTB	Globalno transakciono bankarstvo (Global Transaction Banking)
GWB	Alat za odobravanje rejtinga klijenata
IDL	Rizik dnevne likvidnosti (Intraday Liquidity)
IC	Interni kapital (Internal capital)
ICAAP	Interna procjena adekvatnosti kapitala
ICRS	Izvještaj o strategijama po industrijskim sektorima
ILAAP	Interna procjena adekvatnosti likvidnosti
IRRBB	Kamatni rizik u bankarskoj knjizi (Interest Rate Risk in the Banking Book)
KM	Konvertibilna marka
KPI	Ključni pokazatelji performansi (Key Performance Indicators)
LCR	Racio likvidnosne pokrivenosti (Liquidity Coverage Ratio)
LGD	Očekivani gubitak (Loss Given Default)
LLP	Rezervisanja za kreditne gubitke (Loan Loss Provisions)
LVL	Nivo upozorenja o gubitku (Loss Warning Level)
MRS	Međunarodni računovodstveni standardi
MSFI	Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
NBCO	Neobavezujuće kreditno mišljenje (Non Binding Opinion)
NII	Neto kamatni prihod (Net Interest Income)
NPE	Izloženost u neizvršenju (Non Performing Exposure)
OKR	Odobrovanje kreditnog rizika
PD	Vjerovatnoća neizvršenja (Probability of Default)
PDL alat	Rana identifikacija anomalija (engl. Pre Delinquency),
PDV	Porez na dodatu vrijednost
RAF	Okvir apetita za rizik (Risk Appetite Framework)
RAS	Izjava o apetitu za rizik (Risk Appetite Statement)
RP	Plan oporavka (Recovery Plan)
RR	Izvještaj o rizicima (Risk Report)
RTC	Kapacitet za preuzimanje rizika (Risk Take Capacity)
RWA	Rizikom ponderisana aktiva (Risk Weight Assets)
STA	Standardni pristup
STWL	Nivo upozorenja za stres test (Stress Test Warning Level)
SVaR	Stresirana vrijednost u riziku (Stressed Value-at-Risk)
T1	Osnovni kapital (Tier1 capital)
UCI	UniCredit
USP	Upravljanje specijalnim plasmanima
VaR	Vrijednost u riziku (Value-at-Risk)
WL	Lista za praćenje (Watch List)

